



Europa

Magazine

Januar 2010

YEARS 2010

Intervju: Zdravko Krsmanović

Safet Sušić novi selektor BiH

James Cameron, reditelj filma "Avatar"

ISSN 1939-3423



euro

• Gourmet Foods •

OTVORENO!!!

**Poštovane mušterije
posjetite nas u
novootvorenom objektu
"Bosnia Market"
bivši "Topolino"**



**488 Gwinnett Drive (bivši Topolino)
Lawrenceville, GA 30045**

U ovom broju:

4 Komentar

Kemal Kurspahić: "Poziv na samoću"

6 Bosna i Hercegovina

Stvara li se alternativa Dodiku?

16 Ekonomija

Propao posao sa Štrabagom?

18 Intervju

Zdravko Krsmanović, načelnik Opštine Foča: "Foča sprema VIP ćeliju za Dodika"

22 Hrvatska

Predsjednički izbori: Niko nije pobijedio u prvom krugu

24 Srbija

Predata kandidatura za članstvu u EU

26 Amerika

Reforma zdravstva prošla u Senatu

28 Kultura

Alija Đerzelez dobio svoj dom

32 Film

James Cameron: Reditelj koji pomjera granice

34 Tehnika

36 Sport

Safet Sušić novi selektor BiH

38 Porodica

Ljekovito bilje: Datula

40 Estrada

41 Mozaik

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi



Svim čitaocima pravoslavne vjeroispovijesti želimo srećan Božić

32 Film

James Cameron, reditelj




Sam Worthington u Cameronovom filmu "Avatar"

EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

+ 387 33 271 340
+ 387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

Uvijet na udžugi marketing ude televizije

PROUD MEMBER



Poziv na samoću

Bilo je sasvim predvidivo da će izjašnjavanje Švicaraca protiv izgradnje munara izazvati negodovanje, pa i vrlo kritička reagovanja i među bosanskim muslimanima, kao uostalom i među iskrenim zagovornicima univerzalnih ljudskih prava bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost. Nije, dakle, ništa prirodnije nego da - kao što se većina onih koji su izišli na referendum u Švicarskoj izjasnila protiv munara videći u njima simbole širenja njima strane vjere - sada slušamo i glas onih koji su iznenađeni, pa i razočarani, takvim izjašnjavanjem Švicaraca. Kritička razmatranja kreću se u rasponu od principijelnog neslaganja već i sa idejom da se uopšte raspisuje nekakav referendum o stvarima za koje ti kritičari vjeruju da su neupitni dio svima pripadajućeg prava na slobodno ispovijedanje vjerskih osjećanja, preko razočarenja zbog narastajuće odbojnosti prema simboličnim vanjskim obilježjima islamskog prisustva u Evropi - tu se najčešće poteže javna kampanja protiv pokrivanja djevojčica u francuskim školama - pa sve do emocijama nabijenih tvrdnji kako se Evropom širi bauk islamofobije. Sa malo dobre volje da se saslušaju razlozi za i protiv i jedne i druge strane, i sva relevantna razmišljanja između dviju krajnosti, rasprava bi mogla proizvesti i malo više razumijevanja, pa ako ne i prihvatanja onda bar uvažavanja, da živimo u svijetu različitih osjećanja i vrijednosti i da on može opstati i napredovati samo u mjeri u kojoj je dovoljno širok da ne samo toleriše nego i prigrlji objektivno postojeće razlike.

Ali, ako se lako složiti kako je i debata potaknuta švicarskim referendumom doprinos javnom suočavanju s razlikama ne bi li se nekako pronalazila "sredina terena" za koegzistenciju u uzajamnom razumijevanju različitih identiteta u zajedničkoj evropskoj kući, onda je izvanredno važno da posebno ljudi od naročito duhovnog, političkog i uopšte javnog uticaja daju toj debati takav okvir i smjer doprinoseći približavanju a ne produblivanju razlika.

Gledano iz te perspektive, duboko je razočaravajuće javno reagovanje poglavara Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, reisa Mustafe Cerića, koji - ograđujući se od mogućih konotacija "teorije zavjere" - smatra zanimljivim "da smo mi autohtoni muslimani u Evropi, Bošnjaci i Albanci, u isto vrijeme na Kurban-bajram primili vijest o tome da smo izvan slobodnog viznog režima u Evropskoj uniji te da su Švicarci na referendumu glasali protiv munare". On u odluci iz Brisela (o viznom režimu) vidi poruku "da smo manje vrijedni od naših susjeda Srba, Crnogoraca, Makedonaca i Hrvata" a u zabrani izgradnje munara u Švicarskoj poruku "da su naši vjerski i kulturni simboli nepoželjni".

Ovakvo reagovanje, nasuprot njihovim evropskim korijenima i tradicijama, njihovoj evropskoj pripadnosti i aspiracijama, objektivno produbljuje nepovjerenje bosanskih muslimana - a u reisovim javnim iskazima oni se sve češće poistovjećuju i sa svim Bošnjacima - prema Evropi; potiču osjećaj odbačenosti i manje vrijednosti; ili čak osjećaj duboke nepravde koji onda vodi i narastanju antievropskih osjećanja.

Od nekoga kome ni najmanje ne smeta što mu se osim vjerskog sve češće pripisuje i političko liderstvo, pa i sam govori o sebi kao "simbolu onoga što predstavljam bošnjačkom narodu", bilo bi normalno očekivati da radi na podizanju umjesto na rušenju mostova prema Evropi. Da je tako, onda nipošto ne bi odluku o viznom režimu povezivao s Kurban-bajramom, jer reis naravno zna da se Evropska unija ne rukovodi islamskom vaktijom, kalendarom vjerske zajednice, nego odavno zadatim uslovima i rokovima za njihovo ispunjavanje bez čega ne može biti odobren bezvizni režim. Evropa u ovom slučaju nije poručila reisovim sljedbenicima kako su manje vrijedni od susjeda - kako njenu poruku prevodi efen-dija - nego jednostavno da su njihovi politički prvaci suviše zauzeti unutrašnjim političkim sukobljavanjima da bi prionuli na pospremanje zakonodavstva i prakse u skladu s evropskim standardima.

Ova epizoda sa poticanjem antievropskih osjećanja možda i ne bi bila tako upadljiva da ne dolazi neposredno nakon nedavne reisove osude međunarodnih predstavnika i njihovog angažovanja u Bosni i Hercegovini u kojoj im je povodom pojave u javnosti neslužbenog dokumenta o navodnim vezama bošnjačkih prvaka s korupcijom i organizovanim kriminalom pripisao ni manje ni više nego planiranje "konačnog rješenja" za Bošnjake po uzoru na nacističke planove protiv Jevreja; uporedio međunarodnu upravu u Bosni s Gvantanomom; a rad ureda visokog predstavnika s vojnom huntom i ozloglašenom državnim policijom.

To garanje bosanskih muslimana i Bošnjaka uopšte u frontalni sukob s međunarodnim predstavnicima samo zato što je neko u njihovim kancelarijama u neslužbenom dokumentu sugerisao neku vezu bošnjačkih prvaka s korupcijom u državi nad kojom predsjedavaju pouzdano im neće pribaviti simpatije ili prijatelje u svijetu kojem zakonito pripadaju. A kada se to nedavno i pokazalo u vidu upadljivog odsustva najuticajnijih međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini s reisovog bajramskog prijema, njegova služba je promptno za "širenje zle volje prema svemu što je islamsko" okrivila - medije koji su to odsustvo zapazili.

Kemal Kurspahić

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!



GEORGIA ROOF

Free roof
Free inspection
Plaćamo deductible
Nudimo 1 godinu garancije
Ako imate bilo kakvih problema sa vašim krovom nazovite

Ale Maksumić
678 531 0546

GEORGIA ROOF, LLC.
155 Gwinnett Dr. D-2 Suite b
Lawrenceville, GA 30046
georgiaroofcompany.net

Alma - Travel
najjeftinije avio karte - nazovite i provjerite

- * jeftino
- ** brzo
- *** sigurno



toll free 888-5525-622
tel 408-333-9885

www.almavacation.com
maslic@almavacation.com



MARLOW & YOUNG
Injury Attorneys / Osobne Ozljede

770-698-5700
Free Consultation



Michael A. Young R. Lee Marlow

Practice Limited to Auto Accidents and Work Injuries
48 Years of Combined Injury Law Experience

Specijalizovani tim advokata za saobraćajne nesreće i ozljede pri radu

Ado Tahirović 404-210-5564
(Bosnian Translator - if needed / Bosanski prevodioc ako trebate)

Stvara li se alternativa Dodiku?

Nepunih godinu dana pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini politička karta Republike Srpske počnje da se mijenja.

U januaru prošle godine novu stranku osnovao je nekadašnji predsjednik RS i Srpske demokratske stranke Dragan Čavić. Sredinom novembra Srpska stranka RS sjedinila se sa SDS-om. Mogućnost osnivanja nove partije ne isključuje ni donedavni potpredsjednik Socijalističke partije RS Zdravko Krsmanović. Opozicija najavljuje moguće grupisanje u koaliciju u februaru sljedeće godine. Političari i analitičari RS odgovaraju na pitanja koje to snage i na kakvim konceptima mogu poljuljati apsolutnu vlast koju je Savez nezavisnih socijaldemokrata dobio u RS na prošlim izborima.

Analitičari su mišljenja da će se odnos snaga u RS na predstojećim izborima svakako promijeniti. Opozicione partije moraju nastupiti zajedno barem u dijelu koji se tiče zajedničkog kandidata za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH kako ne bi došlo do osipanja glasova, mišljenja je politički analitičar Tanja Topić. Ona podsjeća da polovina glasača RS ne izlazi na izbore, što je jasan signal nezadovoljstva biračkog tijela do sada ponuđenim opcijama.

„Tako da će najveći kvalitet ostvariti ona politička opcija koja apstinente uspije izvući na glasanje,“ kaže Topić.

Iako su se u kampanjama redovno najavljivali kvalitetni socijalno-ekonomski programi, izbore je dobijala nacionalna homogenizacija. Analitičari potvrđuju da su pobjedi SNSD-a na prošlim izborima uveliko doprinijele priče političara iz Federacije BiH o ukidanju Republike Srpske. Priča o nacionalnom, slažu se naši sagovornici, neće moći da bude izbjegnuta ni na narednim izborima. Bez jasnog nacionalnog stava u BiH ne izlazite na izbore, nedvosmislen je predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.

„Jasan nacionalni stav je nešto što mora biti uslov svih partija, ali ono na čemu ja mislim graditi svoje razlikovanje od SNSD-a je na bazi ekonomije,“ kaže Ivanić.

TEŠKO NARODU KOJI NA IZBORIMA NEMA IZBORA

Bivši lider SDS-a, a danas predsjednik Demokratske partije RS, Dragan Čavić, kaže da u ovom periodu koji ima predizborna obilježja dominiraju ponovo nacionalna pitanja. RS se „brani“ preko ustavnih promjena, a time se ponovo čini usluga vladajućoj strukturi pred izbore, ističe Čavić. Smatra da je šansa opozicije u tome da demaskira laži vlasti.

„Čitav je niz primjera koje treba demaskirati i pokazati da su iza nas četiri godine u kojima se s jedne strane vodila politika 'držite lopova', a istovremeno je vlast držala ruku u džepovima onih koje je prozivala za lopovluk. I s druge strane, digla se ta etnička i međuetnička mržnja u kojoj su učesnici vladajuće koalicije stvorili ambijent da je mjera mržnje izrečena u Sarajevu ustvari mjera za kvalitet političara Srbina - i obrnuto,“ rekao je Čavić.

Zdravko Krsmanović, kojeg je Glavni odbor Socijalističke partije RS izbacio iz stranke zbog zastupanja stavova suprot-

nih proklamovanoj politici partije, kaže da su RS neophodne promjene. Krsmanović uvjerava da će upravo takvu alternativu ponuditi biračima na izborima 2010. godine.

„I da ovi ljudi koji su potpuno okupirali vlastiti narod, koji ga drže u strahu, koji su zaustavili sve reformske procese na putu ka evroatlantskim integracijama odu sa političke scene. Njihov prioritet su samo lični interes, korupcija, kriminal. Oni su u tome toliko ogrezli da jednostavno moraju da budu protjerani sa političke scene,“ smatra popularni načelnik Foče Krsmanović.

U snagu novih stranaka u RS, međutim, malobrojni vjeruju. Preovladava mišljenje da vlast mogu poljuljati novostvorene koalicije. Opozicija, barem kako jedan dio njenih predstavnika tvrdi, na svoj bolji rezultat na narednim izborima može računati zbog neuspjeha aktuelne vlasti, odnosno, neispunjenih obećanja.

„Nema referenduma, nema nezavisnosti RS koja je obećavana. Nacionalna retorika nije dala nikakav konkretni efekat. Ekonomski rezultati te vlasti su još gori nego što je o tome uopšte moguće ovog trenutka i razmišljati jer mislim da javnost to još uvijek nije shvatila, tako da ja mislim da će oni dobiti manje. Koliko manje, vidjećemo, ali mislim da će dobiti puno manje nego što su imali na zadnjim izborima 2006. godine,“ kaže Ivanić.

Analitičari radikalne promjene ne očekuju na narednim izborima, ali smatraju da će se odnos snaga sigurno izmijeniti. Vjeruju da SNSD više ne može dosegnuti izborni rezultat iz 2006. godine, odnosno da neće moći računati na apsolutnu vlast. Napominju da manjak političke svijesti većine građana RS i nedostatak demokratskog ambijenta usporavaju proces promjena. Predsjednik Čavić smatra da je i priča o nemoći opozicije tendenciozno plasirana preko medija pod kontrolom vlasti:

„Deset puta ponovljena laž na kraju postane istina - to je stanje našeg društva. Laž koja je postala istina,“ kaže on.

A možda najbolja ilustracija stanja biračkog tijela u RS dolazi iz pera jednog aforističara koji kaže: „Teško narodu koji na izborima nema izbora“.



APS
GREAT JOB OPPORTUNITY!
 No experience necessary.
 High pay, bonus + commission.
 Build your own business today!
 People like you have earned 6 figures with us already!! APS is synonymous with respect and honesty in the telecom industry. We are now looking for self-motivated people to promote telecom service to your community. No initial purchase, no scams, no tricks. Tap into your community, introduce us to your friends or family and You will earn monthly commissions. Don't waste your time or your skills, became an APS sales partner.
Call now 1-800-205-0077
www.amphone.com

Dodik ne odustaje od referenduma

Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko se sastao u Banjoj Luci sa predsjednikom Vlade RS Miloradom Dodikom. Prilikom susreta je istaknuo da bi odbijanje ovlaštenja koja su data visokom predstavniku predstavljalo ozbiljno kršenje kako Dejtonskog mirovnog sporazuma tako i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, saopšteno je iz OHR-a.

“U pitanju su najviši nivoi međunarodnog prava,” rekao je Inzko dodavši da bi “odbijanje tih osnovnih principa značilo povesti RS na put pravne neizvjesnosti”.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je ukazao na punu i jednoglasnu podršku međunarodne zajednice produženju mandata međunarodnih sudija i tužilaca u Odjelu za ratne zločine Suda BiH i Tužilaštva BiH.

“Od strategije sukoba ne može biti nikakve koristi,” kazao je visoki predstavnik.

U toku sastanka Inzko je podsjetio na ranije izjave premijera Dodika u kojima je izrazio opredijeljenost RS-a za punu saradnju s Haškim tribunalom i istakao da se “ta podrška treba dokazati kroz djela”.

NE KORISTITI U IZBORNE SVRHE

Inzko je naglasio da bi strategija za rješavanje slučaja ratnih zločina koju su usvojile bosanskohercegovačke vlasti

bila dovedena u pitanje, a mogućnost provođenja istraga i suđenja u slučajevima ratnih zločina oslabljena ako bi se međunarodne sudije i tužiocu povukli prije nego što BiH krene s provođenjem dobro pripremljene strategije nacionalizacije.

“Ne mogu prihvatiti mogućnost da bi žrtve morale nano-vo proživljavati užase koje su doživjeli zato što bi se suđenja s novim sudijama iznova vodila,” rekao je Inzko, dodavši da je jasno da se ulazi u izbornu godinu, ali da se ovo pitanje “ne smije koristiti u tu svrhu”.

Dodik je izjavio da je visokom predstavniku saopštio da vlada RS ne namjerava da odustane od namjere da provede referendum na kojem bi građani izrazili svoje mišljenje o nametnutim odlukama visokog predstavnika vezano za nastavak mandata stranih sudija i tužilaca u BiH.

Prije nego što referendum bude raspisan, prema Dodikovim riječima Narodna skupština moraće prići izmjenama Zakona o referendumu RS.

„Prema postojećim odredbama referendum se mora provesti u roku od 30. dana od dana kada odluku o njemu donese entitetski parlament. Odluku NSRS treba potvrditi i Vijeće naroda, ali vjerovatno da bi delegati iz reda bošnjačkog naroda uložili veto, zbog čega ćemo morati izmijeniti neke odredbe zakona, ali od referenduma ne odustajemo“, kazao je Dodik.

FREE Home Security System!

at NO COST to you for parts and activation with *only* a \$99 Installation Fee and the purchase of alarm monitoring services. Terms and Conditions below.

**\$850
VALUE**



Our state-of-the-art system includes:

- Front and Back Doors Protected
- Infrared Interior Motion Detector
- Digital Keypad with Police, Fire, and Medical Emergency Buttons
- Interior Siren
- Control Panel with Battery Back-up
- Lawn Sign and Window Decals

Your home security system is monitored by ADT professionals 24 hours a day, 7 days a week. As an added benefit, installing a Security System may qualify you for a Homeowners Insurance discount.



**Protect
Your
Home**

1-877-706-3649

Hours: **Mon-Fri 8am-Midnight EST Sat-Sun 8am-8pm EST**

\$99.00 Customer Installation Charge. 36-Month Monitoring Agreement required at \$35.99 per month (\$1,295.64). Form of payment must be by credit card or electronic charge to your checking or savings account. Offer applies to homeowners only. Local permit fees may be required. Satisfactory credit history required. Certain restrictions may apply. Offer valid for new ADT Authorized Dealer customers only and not on purchases from ADT Security Services, Inc. Other rate plans available. Cannot be combined with any other offer.

Licenses: AL-09-1104, AZ-ROC217517, CA-AC06320, CO-110357041, CT-ELC.0193944-L5, DE: 07-212, FL- EC13003401 GA-LVA205157, ID: 39131, IL-127.001042, KY-City of Louisville: 483, LA-F1082, MA: 1355-C, MD: 30339155,107-1375, MI- 3601204877, MN- TS01807, MO-City of St. Louis LC7017450,CC354, MS-15007958, NC- 25310-SP-LV, NE-14451, NJ- 34BF00021800, NM-353366, NV-68518, City of Las Vegas: B14-00075-6-121756, C11-11262-L-121756, NY-Licensed by the N.Y.S. Department of State UID# 12000286451, OH- 53 89 1446, OK-1048, OR- 170997,RI-3428, SC- BAC 5630, TN- C-1164, TX-B13734, UT-6422596-6501, VA-115120, VT-ES-2382 WA- 602 588 694/PROTEYH934RS, WI- City of Milwaukee M-0001599, WV- WV042433, WY-LV-G-21499. For full list of licenses visit our website www.protectyourhome.com/MBIDS

Act Now and Receive a

FREE

Wireless Remote Control

\$99 Value! To take advantage of this promotion, you must call no later than 30 days from the postmark of this advertisement. Not valid with any other offers or discounts. Must mention this coupon.

Reservation Code: DF-MBIDS-09

Act Now and Receive a

FREE

Medical & Fire Panic Alert

To take advantage of this promotion, you must call no later than 30 days from the postmark of this advertisement. Not valid with any other offers or discounts. Must mention this coupon.

Reservation Code: DF-MBIDS-09

Popis u RS 2011.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska ima pravo na popis stanovništva, da joj to niko nije zabranio i da će ga provesti 2011. godine.

Dodik je podsjetio da je Evropska komisija rekla da se, ukoliko ne bude popisa stanovništva, gubi mogućnost aplikacije za mnoge projekte i da RS ne želi da zbog Federacije BiH izgubi tu šansu.

On je istakao da i nije potrebno da se na nivou BiH izvrši popis da bi se imali podaci neophodni za BiH, jer je dovoljno da to učine entiteti na svom prostoru u skladu sa evropskim standardima.

“Vrlo jednostavno - mi obavimo popis 2011, FBiH kada se osposobi godinu kasnije, ti podaci se saberu i imamo podatke za BiH. To je relevantno”, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je podsjetio da je Vlada RS prije nekoliko mjeseci najavila da će RS, ukoliko ne bude zakona o popisu na nivou BiH, donijeti svoj zakon i da je to sada u toku.



Administrativni centar Vlade RS u Banja Luci

“Juče smo ga usvojili, uputili u redovnu proceduru s namjerom da u januaru obavimo raspravu o nacrtu i u februaru ga usvojimo, te izvršimo pripreme za popis”, naveo je on.

Dodik je ukazao da je osnovni problem popisa stanovništva u BiH priča o nacionalnoj pripadnosti, dodavši da se u zakonu koji je utvrdila Vlada RS to navodi, kao i osam pitanja koje traži “Eurostar”, sa stanovišta svojih podataka.

Premijer Srpske je rekao da će u 2010. godini za ovaj posao biti potrebno oko 2.000.000 KM, a u godini popisa daleko više, dodavši da je to desetogodišnji posao koji planiraju sve zemlje svijeta.

On je napomenuo da taj popis Evropa možda neće prihvatiti ili će to učiniti djelimično, ali da će on postojati kao činjenica.

“Još smatramo da treba zakon o popisu na nivou BiH, ali i taj zakon, za razliku od ranijih inicijativa, mora u sebi imati organizacione jedinice RS i FBiH. Ukoliko nema, neće ni biti zakona. Nas niko neće zaobići”, rekao je Dodik.

Veto na referendum i popis

Šef Kluba bošnjačkih delegate u Vijeću naroda RS-a Edin Ramić potvrdio je da ako Narodna skupština RS-a odluči raspisati referendum u RS-u taj klub će zaustaviti takvu odluku.

Podsjećanja radi, klubovi u Vijeću naroda mogu staviti veto na sve odluke i zakone usvojene u Skupštini RS-a ako procijene da ugrožavaju vitalne nacionalne interese jednog od konstitutivnih naroda. Ramić je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao da Klub Bošnjaka ne vidi smisao referenduma u RS-u, ali ako u ovoj namjeri Vlada i Narodna skupština RS-a istraju ona će biti zaustavljena u Vijeću naroda RS-a.

„U spornom Zakonu o referendumu u RS-u iz 1993. godine navodi se da se referendum može raspisati samo za one nadležnosti koje se tiču RS-a i ne vidim smisao referenduma u kojem bi se građani izjasnili o odluci koja je već na snazi i koja se odnosi na nivo Bosne i Hercegovine“, dodao je Ramić

On je rekao da je izjašnjavanje građana RS-a o produžetku mandata stranim sudijama i tužiocima u odjelima za ratne zločine pravosudnih institucija u BiH veoma osjetljivo pitanje za Bošnjake jer se radi o sudijama koji treba da se bave premetima ratnih zločina.

Najavio je i veto Bošnjaka na zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini koji je jučer utvrdila Vlada RS-a jer, kako je naglasio, Klub Bošnjaka ne vidi smisao popisa samo u RS-u.

“Nadam se da će se postići dogovor na nivou BiH i na neki način osigurati da se popis stanovništva do 2011. godine obavi na području cijele BiH kako bismo na neki način olakšali put ka Evropskoj uniji”, dodao je Ramić.

Na sjednici Kluba Bošnjaka ocijenjeno je i da akti usvojeni na posljednjim redovnim sjednicama entitetskog parlamenta ne vrijeđaju vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Kada je u pitanju drugi usvojeni rebalans budžeta RS-a, Ramić je rekao da se postavlja pitanje čemu razmatranje tog pitanja pred sam kraj godine, osim da se, kako je rekao, poravnaju budžetske stavke u kojima je više potrošeno nego što je planirano, odnosno da se legalizuje stanje koje nije predviđeno ranijim rebalansom.

Klub Bošnjaka je, dodao je, prilično zadovoljan predloženim budžetom za 2010. godinu, jer, kako je rekao, u njemu je rješavanje pitanja povratnika dovoljno zastupljeno s obzirom na ekonomsku krizu.

Govoreći o radu Kluba Bošnjaka u ovoj godini, on je podjetio da je bošnjački klub pokrenuo osam odluka o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

„Jedna od tih odluka je usaglašena na zajedničkoj Komisiji Vijeća naroda i parlamenta RS-a, a to je Zakon o matičnim knjigama, od dvije odluke se naknadno odustalo, Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS-a je sa Ustavnog suda RS-a prosljeđen na Ustavni sud BiH, dok se ostale odluke trenutno nalaze na razmatranju u Ustavnom sudu RS-a“, pojasnio je Ramić.

5 Things Everyone Should Know About Identity Theft:

1. You're Only as Safe as Your Weakest Link.

The challenge in protecting your identity is that your personal information is everywhere. Even if you shred your private documents, or use secure websites and strong passwords, what about everyone else who has your Social Security number – like your doctor, dentist or the 17-year-old clerk handling your credit application at the electronics store? The problem quickly becomes obvious: you may be doing everything right, but what about everyone else who has your information?

2. Once Your Social Security Number is Out, It's Staying Out.

If your credit or debit card is stolen, you can replace it, but what happens when non-changing information like your Social Security number is stolen? The fact is, once it's out, it's out. Identity thieves buy, sell and trade stolen information, using it over and over again for years. Is your Social Security number really secure?

3. Anyone Can Be A Target.

Recent news reports revealed that even the chairman of the Federal Reserve¹ was one of the 9.9 million Americans who were victims of identity theft in 2008.² Other reports describe how one identity theft ring was responsible for two of the largest thefts in history, resulting in the theft of more than 130 million credit and debit card numbers.³ Think you could be at risk? (See #1.)

4. How Protected Are You?

You may think you're protected, but are you really? Your credit card may be safeguarded; but that won't help if thieves open new lines of credit. Credit monitoring will only alert you once something bad has already happened. Neither method will help prevent identity theft, nor resolve problems once you've become a victim.

5. There is Help.

LifeLock, the leader in identity theft protection, helps protect your identity – even if your information gets in the wrong hands. And at LifeLock, we are so confident in our service that we back it with a million dollar guarantee – if you become a victim of identity theft because of a failure in our service, we will help you fix it, up to one million dollars. Of course, restrictions apply and we want you to check it out by calling us now. Then use promo code 'FIVEFACTS' for a special offer on LifeLock.

Enroll Today and Receive a Special Offer.

1-877-464-8347

USE PROMO CODE: FIVEFACTS



¹Source: Isikoff, Michael. "Bernanke Victimized by Identity Fraud Ring." Newsweek. 25 August 2009. Web. 20 September 2009. ²Source: Javelin Strategy & Research. "2009 Identity Fraud Survey Report." February 2009. ³Source: Wallack, Todd. "Hacker Pleads Guilty in Data Theft." The Boston Globe. 12 September 2009. Web. 20 September 2009.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

BiH diskriminira Jevreje i Rome

Evropski sud za ljudska prava u presudi krajem decembra osudio je BiH zbog diskriminatornog odnosa prema Jevrejima i Romima pri izboru članova Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamenta BiH.

- Zabrana manjinama da učestvuju na izborima nema objektivno i razumno opravdanje, i zato je u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja zabranjuje diskriminaciju, ocijenile su evropske sudije.

Jevrej Jakob Finci i Rom Dervo Sejdić odvojeno su Sudu u Strazburu podnijeli prijave žaleći se da su kao pripadnici nacionalnih manjina u BiH diskriminirani u uživanju pasivnog biračkog prava, koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Odredbe Ustava i Izbornog zakona BiH omogućavaju samo pripadnicima tri konstitutivna naroda, Srbima, Hrvatima i Bošnjacima da budu birani u Predsjedništvo i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Džaferović: Ovakva odluka bila je očekivana

Predsjedavajući Ustavnoopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović je kazao da je ovakva odluka bila očekivana jer je i do sada bilo potpuno jasno da Ustav BiH u sebi sadrži diskriminatorne odredbe čak i u širem obimu nego što to utvrđuje Sud ovom svojom presudom.

- Morat će se mijenjati Ustav BiH radi njegovog usklađivanja s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, koja je sastavni dio Ustava i koja je nadređena Ustavu BiH - kazao je Džaferović.

Finci: Presuda je donesena, sada treba preći sa riječi na djela

Presudu Evropskog suda za ljudska prava kojom se BiH osuđuje zbog diskriminatornog odnosa prema Jevrejima i Romima pri izboru članova Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamenta BiH, pozdravio je jedan od podnosilaca prijave Sudu u Strazburu Jakob Finci.

On je kazao kako je svoju prijavu Evropskom sudu za ljudska prava podnio upravo zato što je bio siguran u pozitivan ishod.

- Ni u jednom momentu nije bilo sumnje da je stav našeg ustava, kojim se diskriminišu svi građani BiH koji se ne deklariraju kao pripadnici tri konstitutivna naroda, nešto što je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a pogotovo sa Protokolom 12 Konvencije, kome je BiH pristupila 2005. godine, istaknuo je Finci.

On izražava zadovoljstvo što je odluka donesena ovako brzo, jer tako BiH ima dovoljno vremena da prije zakazivanja izbora planiranih za oktobar 2010. godine usaglasi Ustav i Izborni zakon sa ovim stavom Evropskog suda za ljudska prava i konačno Ustav dovede u sklad sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Finci napominje i da jedina stvar oko koje se politički lideri u BiH slažu ta da je Ustav BiH potrebno usaglasiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te da sada nakon presude Suda "imaju pravu instrukciju u kom smjeru i kako to treba učiniti".

-Trebalo je preći sa riječi na djela, a to pravno gledajući uopšte nije veliki problem, jer ako postoji saglasnost svih političkih opcija, onda se radi samo o tehničkom pristupu, ustvrdio je Finci.

On naglašava kako su presude Evropskog suda za ljudska prava obavezujuće za BiH. Naime, naša zemlja se na to obavezala ulazeći u Vijeće Evrope.

Kako ističe Finci, još nijedna zemlja nije odbila da izvrši odluku Evropskog suda za ljudska prava, "jer bi nas to dovele u red zemalja u kojima niti postoji vladavina prava, niti se poštuju zakoni".

Evropski sud za ljudska prava naveo je u svojoj presudi da zabrana manjinama da učestvuju na izborima nema objektivno i razumno opravdanje, te je zato u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja zabranjuje diskriminaciju.

Tax Accounting Service
Ismet Omerašević
 (Tax preparations, legal consultations, accounting, etc.)
 Office: 770-650-6622
 Fax: 770-650-9478
 Cell: 404-786-2318
 1400 Parkmont Drive
 Roswell, GA 30076
 E-mail: xzavnobih@aol.com

Admir Terzic
 REALTOR®
 Committed to Five Star Service
 Cell: (407) 697-1157
 Bus: (407) 644-6385
 Fax: (407) 644-7033
 Email: AdmirTerzic@earthlink.net
 Website: www.AdmirTerzicRealtor.com
 Welchert Realtors
 631 W. Morse Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
 Independently Owned and Operated
 The Real Estate Advisor

**Grad!
Vjetar!
Oluje!**

Oštećen krov? Pozovite 404.704.6740

- Besplatna promjena Vašeg krova - nećete platiti ništa iz svog džepa!
- Besplatne konsultacije
- Besplatna procjena
- Mi ćemo platiti Vaš deductible!
- Mi ćemo u Vaše ime direktno raditi sa Vašim osiguranjem



mobil: 404.704.6740 * office: 678.344.7054

A&A Motorsports, Inc.

LAWRENCEVILLE, GA 30045



Najpovoljnije cijene polovnih motora, bez "Dealer Fees"

Nabavljamo sve vrste polovnih motora:

- Honda
- Yamaha
- Ducati
- Suzuki
- Kawasaki
- Harley Davidson



404.839.9177

Trenutna ponuda:

2008 Kawasaki ZX6 3000 miles	\$ 4,600
2006 Yamaha R6 Raven Edition	\$ 4,900
2009 Yamaha FZ6-R warranty until 2014	\$ 5,900
2008 Suzuki GSX650F warranty until 2011	\$5,400

Takoder nabavljamo motore po narudžbi - moguća kućna dostava u bilo koju državu u USA.



Izvoz motora u BiH.

Kako riješiti nacionalni debalans na ključnim funkcijama?

U Federaciji BiH od šest ključnih pozicija tri zauzimaju Bošnjaci, na dva su pripadnici hrvatskog, dok je jedno od njih popunio pripadnik srpskog naroda. Ustav predviđa da predstavnici konstitutivnih naroda i ostalih ne mogu držati više od dvije funkcije.

Kao funkcije koje treba da su ravnopravno raspodijeljene između konstitutivnih naroda u Ustavu su navedena mjesta premijera, predsjedavajućeg Zastupničkog i Doma naroda, predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda, te glavnog federalnog tužioca.

Bošnjaci trenutno zauzimaju mjesto premijera, predsjedavajućeg Zastupničkog doma i predsjednika Vrhovnog suda Federacije. Visoki predstavnik Valentin Inzko nedavno je zatražio smjenu Safeta Softića, predsjedavajućeg Zastupničkog doma entitetskog parlamenta kako bi bio ispravljen nacionalni debalans u Federaciji.

Nacionalni debalans na ključnim funkcijama u Federaciji BiH traje već sedam godina. Ipak, malo ko je govorio o tome da se na taj način krši i entitetski Ustav dok visoki predstavnik Valentin Inzko nije predložio smjenu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Safeta Softića.

U Parlamentu ne dijele mišljenje visokog predstavnika, smatraju da se postojeći debalans treba riješiti izborom novog predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH. Ovo je zaključak Ustavno-pravne komisija Zastupničkog doma. Zatražili su da Visoko sudsko i tužilačko vijeće obnovi proceduru imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, koji bi bio izabran iz reda srpskog naroda ili iz reda ostalih.

Iako to nije navedeno u zaključcima koje je usvojila Komisija, proizilazi da predsjedavajući Zastupničkog doma federalnog Parlamenta Safet Softić treba da ostane na ovoj funkciji. Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Irfan Ajanović:

„Hoće li to biti ispoštovano, mi to ne znamo. A ako se to ne desi, onda postoji Ustavni sud, onda postoji mogućnost apelacije Ustavnom sudu i Ustavni sud FBiH to će razriješiti u skladu s Ustavom i na način kako je to postavila Ustavna komisija po zahtjevu Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta.“

Gostujući na BHTV1, dopredsjedavajući Ustavnog suda Federacije Faris Vehabović kazao je da Ustav Federacije, baš kao i državni Ustav, ne predviđa da ključna mjesta treba da popunjavaju isključivo pripadnici konstitutivnih naroda:

American Phone Services

Bosnia 12,9¢

SRBIJA	8.9¢
BOSNA CELL.	24.0¢
HRVATSKA	6.9¢
SLOVENIJA	6.9¢
MAKEDONIJA	12.9¢
CERNA GORA	12.9¢
BULGARIA	7.9¢
ALBANIA	21.9¢

Canada 3,9¢
USA 3,9¢
W. Europe 3,9¢

Dali znate koliko placate vase pozive za Bosnu? Proverite vas racun i pogledajte nase cijene na odnosu na vase. Dobra vijest je da sa nama mozete uštediti vise od 30% ako probate nas servis i vidjet cete razliku samo u roku mjesec dana.

BIG NEWS IN 2009!
GET 5% CASH BACK
AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!

Please for details about this program visit www.amphone.com

1-877-297-9172

Mon-Fri 9 AM to 8 PM Sat 10 AM to 4 PM EST

APS www.amphone.com

„Uvijek moram reagovati na te formule 1+1+1, ili 2+2+2. Ne treba zaboraviti da ovdje ne žive samo pripadnici konstitutivnih naroda, već žive građani BiH. Ustav BiH u svojoj preambuli navodi pripadnike konstitutivnih naroda, dakle nabraja ih, pa kaže i građani BiH. Ista je situacija i sa Ustavom Federacije - konstitutivni narodi i građani.“

DALJA PERSPEKTIVA

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Safet Softić kaže da će poštovati odluku visokog predstavnika:

„Ukoliko ovo bude bio sukob politike i prava, ja ću se odlučiti za pravo. Ukoliko zaista visoki predstavnik bude insistirao na tome da je nacionalni debalans moguće otkloniti mojim razrješenjem, ja ću u tom slučaju, bez obzira na sve posljedice, podnijeti ostavku na ovu poziciju.“

Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko zatražio je Softićevu smjenu jer Bošnjaci zauzimaju tri od šest čelnih funkcija u Federaciji, čime je prekršen federalni Ustav koji predviđa da predstavnici konstitutivnih naroda i ostalih ne mogu držati više od dvije od ovih funkcija. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić:

„Namjera je bila da se da vremena organima Federacije BiH da nakon imenovanja premijera sami riješe ovo pitanje. Također napominjemo da ovo nije nikakva kompenzacija, kako se može čuti u javnosti, jer predstavnici hrvatskog naroda već imaju dvije od šest ključnih pozicija.“

Zastupnik SDP-a Nermin Nikšić podsjeća da se prema Ustavu Federacije najprije popunjavaju mjesta u izvršnoj, a nakon toga u sudskoj vlasti:

„U Ustavu vrlo precizno stoji da na ovim funkcijama ne može biti više od dva predstavnika jednog konstitutivnog naroda, pri čemu je utvrđeno da se nakon što se formira zakonodavna vlast, dakle izaberu rukovodstva oba doma i premijer Federacije, preostale tri pozicije rješavaju zavisno od nacionalne zastupljenosti dalje.“

I profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić smatra da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće prilikom izbora predsjednika Vrhovnog suda Federacije moralo voditi računa o tome da su već popunjene druge funkcije u entitetu:

„Moglo bi se to tako tumačiti, oni su zaista posljednji birali. Logično je bilo da su oni vodili računa o tome ko je već izabran na te pozicije, jer nemoguće je u trenutku tražiti od nekoga da bude smijenjen da bi oni izabrali nekoga ko je ove ili one nacionalnosti.“

Ipak, u pismu visoki predstavnik Inzko naglašava da sama priroda pravosudnih i tužilačkih funkcija spriječava svaki politički uticaj u procesu imenovanja ili smjene, te da je zbog toga jedino moguće izvršiti smjenu u Zastupničkom domu. Nacionalni debalans traje još od opštih izbora 2002. godine i mandate sudija koji traju godinu ili šest godina teško je uskladiti sa mandatima izvršnih funkcija. Zdravko Knežević, iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH:

„Mislim da se stvari moraju posmatrati malo iz dalje perspektive, počev od 2002. godine i od opštih izbora koje smo imali 2002. godine. Tada smo imali uspostavljen balans na ovih šest funkcija. Osnovni problem koji nastaje je što mi nemamo, nažalost, harmoniziran pravni sistem koji bi bio usklađen sa Ustavom Federacije BiH, prije svega u pogledu dužine trajanja mandata.“

Propao sastanak za formiranje svebošnjačke koalicije

Sastanak lidera Stranke demokratske akcije, Sulejmana Tihića, Stranke za BiH, Harisa Silajdžića i Socijaldemokratske partije BiH Zlatka Lagumdžije koji se prošlog mjeseca trebao održati u Turskoj, a pod vođstvom turskog premijera Redžepa Tajjipa Erdogana propao je.

Cilj sastanka trebalo je biti približavanje stavova bošnjačkih političkih stranaka u BiH s namjerom formiranja svebošnjačke koalicije.

Sulejman Tihić, predsjednik SDA nije prisustvovao sastanku. Obrazlažući razloge Tihić je kazao:

„Smatram da politički razgovori treba da se obave u BiH a ne u Beogradu, ne u Zagrebu i ne u Ankari. Za nas, za gospodina Silajdžića i gospodina Lagumdžiju bila je dobra prilika Butmir.“

Pozivu se nije odazvao ni predsjednik SDP BiH Zlatko Lagumdžija. Komentarišući samu namjeru stvaranja svebošnjačkog jedinstvenog stava u Turskoj Lagumdžija kaže:

„Bilo kakav sastanak u kojem bi predsjednik SDP, bez obzira ko je on, sjedio i pravio lažna sijela nacionalnog jedinstva u situaciji kad je ova zemlja podijeljena na dvije zemlje ne dolazi u obzir. Da ja sjedim s ljudima koji nisu moj milje? Nema te zemlje na planeti koja me tamo može odvesti!“

U Turskoj je boravio jedino lider Stranke za BiH Haris Silajdžić koji smatra da Turska poput drugih zemlja ima pravo da izrazi podršku procesima u BiH.

„Treba da se zna da ovdje Turska ima uticaja da će ga imati i da je to sasvim legitimno, jer je Turska zemlja i država barem onoliko koliko su i ostale, koje ovdje pokušavaju ostvariti uticaj i riješiti ovaj problem.“, ističe Silajdžić.

BH TELEVIZIJA

Treći kanal na hrvatskom jeziku

Usjeni burnih političkih zbivanja u BiH vrše se intenzivne pripreme za uspostavu trećeg kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV sistema BH. Iako nema zakonskog osnova, niti uporišta u odlukama Ustavnog suda BiH po ovom zahtjevu, stručno-tehničke komisije projekat finaliziraju, a političari ne odustaju od ove ideje, posebno HDZ koji ima punu podršku Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata. Nacionalna homogenizacija, isključivost, pa i getoizacija na medijskom planu otvara brojna pitanja daljeg razvoja i ustroja bh. društva.

Tehnički dio projekta za pokretanje novog RTV kanala na hrvatskom jeziku biće završen do kraja godine, potvrdio je za RSE Božidar Škravan, koordinator stručne komisije Ministarstva prometa i komunikacija BiH. Resornom ministru Rudi Vidoviću uskoro će biti upućen i programski dio projekta za novi radijski i TV kanal.

Sama realizacija, dodaje Škravan, sastoji se od dvije etape: „Radili bismo na BHRT-u principom time sharinga. Istovremeno će se graditi, odnosno utemeljivati novi javni servis u Mostaru.“

Prema prijedlogu, sjedište šest redakcija novog kanala trebalo bi biti u Mostaru. Za pokrivanje Hercegovine predviđeno je šest odašiljača sa postojećih lokacija državne i federalne radio-televizije, dok bi se ostatak BiH pokrivaio preko signala BHRT-a u Sarajevu.

U početku bi redakcije u Mostaru trebale proizvoditi šest sati programa uz program koji bi se preuzimao sa ostalih javnih servisa: „Tog trenutka kad taj centar bude u mogućnosti proizvoditi, obrađivati i emitirati program, tad će prestati time sharing i centar će u potpunosti preuzeti emitiranje.“

Kako bi se omogućilo formiranje četvrtog pravnog subjekta, uz postojeće RTV BiH, RTRS i FTV, neophodne su izmjene Zakona o javnom RTV servisu. Dok u HDZ BiH upozoravaju da će i pred Sudom za ljudska prava u Strazburu pokrenuti proceduru kojom se osporavaju odredbe postojećeg zakona koji formiranje nacionalnog kanala isključuje, podršku za treći kanal zasigurno će imati od delegata iz reda srpskog naroda. Dušanka Majkić, SNSD:

„Mi smo kao predstavnici srpskog naroda svjesni šta nama znači RTRS, i po tom istom principu nećemo da budemo brana bilo kome da ima kanal na svom jeziku.“

Hazim Rančić iz SDA kaže: „Za mene je prihvatljiva uspostava i konstitutivnosti i ravnopravnosti i naroda i jezika i pisama na sva tri postojeća emitera.“

DIRECTV
NOW GET OVER **150 CHANNELS**
NOW FOR ONLY **\$29** for 12 months
local channels included!
Save \$26 a month and lock in your price for **one year!**

For a limited time get:

- FREE FOR 3 MONTHS*** Get 21 movie channels!
- FREE DIRECTV® HD DVR UPGRADE** (\$199 value)
- FREE PRO INSTALL** IN UP TO 4 ROOMS
- Spanish Available** DIRECTV Más™ Service

Switch from cable to DIRECTV!
1-877-246-7527

NO EQUIPMENT TO BUY!
NO START-UP COSTS!

Sears Home Services
Custom Replacement Windows
SAVE \$375*
SAVE \$1,500 WITH QUALIFIED ENERGY TAX CREDIT.**
OFFER CODE: 777-1M1-4-35-WIND
HURRY! Offer ends 02/12/10. CALL NOW: 1-877-379-2509

Better Home Security.

Safer. Smarter. Simpler. Affordable.

FRONTPOINT
SECURITY SOLUTIONS



Completely Wireless

Totally wireless sensors and our unique cellular link for unmatched protection.

24-7 Monitoring

No hidden fees. No extra charges. Simple and affordable.

Remote & Online Access

Remotely control your system from anywhere with your iPhone, BlackBerry, or computer.

FREE
1st Month
Security
Monitoring*

Call

877.706.1422

for a **FREE** quote.



* First month of service free requires \$99 minimum equipment purchase, eligibility and purchase of 3 year monitoring agreement at \$32.99/month (\$1,187.54 over 36 months). May not combine with other offers.

License ID #11-5305. For full licensing information, please call.

YASMIN® "YAZ" WARNING

Oral contraceptives, such as Yasmin, also known as Yaz (sold generically as Ocella), may be linked to serious side effects, including death. Since 2004, **at least 50 deaths have been reported** in women taking Yasmin and similar contraceptives. Serious side effects associated with Yasmin include:



- Stroke
- Heart Attack
- Gallbladder Disease
- Non-Vaginal Blood Clot
- Pulmonary Embolism
- Deep Vein Thrombosis (DVT)

If you or a loved one used Yaz, Yasmin or Ocella and suffered any of the serious side effects listed above, call the lawyers at James Rolshouse & Associates toll free at 1-877-639-9043.

**YOU MAY BE ENTITLED TO
MONEY DAMAGES***

James Rolshouse & Associates
Personal Injury Attorneys



CALL TOLL FREE 1-877-639-9043

Predsjednica Upravnog odbora BHRT-a Marija Putica nije protiv kanala na hrvatskom jeziku. Dodaje kako je do stvaranja zakonske regulative on nemoguć, ali i da produkcijski centar kojeg namjerava u Mostaru sagraditi korporacija javnih RTV servisa može biti dobra podloga za kanal na hrvatskom jeziku. Da li se stvaranjem nacionalnog kanala urušava ideja BHRT-a kao jedinstvenog bh. javnog emitera, Putica odgovara: „Produkcijski centar u Mostaru nužno bi morao biti podloga, a sam kanal ovisi o tomu možete li proizvesti dovoljno programa ili ne.“

S obzirom na jezičko-programsku koncepciju Ahmed Žilić, član Upravnog odbora BHRT-a, s druge strane postavlja pitanje da li bi se na trećem kanalu svi novinari trebali služiti hrvatskim jezikom, ili bi uposleni novinari trebali biti pripadnici samo jednog, u ovom slučaju hrvatskog naroda, što bi pod krinkom zaštite prava na upotrebu hrvatskog jezika stvorilo nepodnošljivu diskriminaciju:

„Volio bih da mi neko nadležan razjasni u koncepciji time sharinga jedne trećine ukupnog programa na BH RTV-u. Ako bi on išao na hrvatskom jeziku, znači li to da jedna trećina svih urednika i novinara moraju biti Hrvati.“

Podsjetimo kako je Ustavni sud BiH nakon tri godine odbacio zahtjev Ive Mire Jovića za ocjenu ustavnosti Zakona o javnom RTV sistem. Žilić upozorava da se u apelaciji pred Ustavnim sudom zastupnik HDZ-a BiH pozivao na evropske povelje o ljudskim pravima koje se odnose na zaštitu prava nacionalnih manjina: „Radi se o zahtjevu kao da osoba koja ima 25 godina želi i dalje da uživa dječije pravo na doplatu. Tako vidim i ovaj zahtjev - da budemo i konstitutivni i nacionalna manjina. To je nedopustivo i to bi urušilo temelje poretka.“

Slavo Kukić, donedavno predsjednik Upravnog odbora FTV-a kaže: „Ne vjerujem da je suština te priče zaista zabrinutost za promociju nacionalne kulture. Uostalom, kada je u pitanju hrvatski nacionalni kanal, postavlja se naprosto pitanje koji je to način preko kojeg misle autori takvih kanala realizirati svoju ideju. Oni nemaju ljudski potencijal, nemaju finansijska sredstva i njima ta priča treba zbog napetosti preko koje oni izazivaju homogenizaciju i produžavaju vijek svoga trajanja. Glavna pretpostavka kvalitetnijeg javnog servisa jeste integriranje RTV sustava u jedan RTV emiter koji bi onda koncentrirao i sredstva i ljude. Dakako, BiH je u predratnim godinama pokazala kako može iznjedrati odlične profesionalce, odlične novinare, odlične producente i kako može parirati drugim RTV kućama na prostoru bivše Jugoslavije. Ali ako vi imate ovakvu situaciju kakvu mi danas imamo, onda je to naprosto nešto što je u sferi pustih snova.“

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gotovo svi mediji na hrvatskom jeziku su u generalnom štrajku, novinari mjesecima bez plate, radio Herceg Bosna zvanično je najavio gašenje. Zbog čega se nije insistiralo na pomoći ovim kućama umjesto zahtjeva za trećim kanalom, sindikat radnika zaključuje: najvjerovatnije jer uređivačku politiku do sada nisu uspjeli nametnuti političari, a dolaze izbori.

Propao posao sa Štrabagom?

Vlada Republike Srpske posljednjih mjeseci utrošila je mnogo riječi i energije kako bi uvjerila javnost da je dogovoreni posao izgradnje mreže autoputeva sa austrijskom firmom „Štrabag“ izvjestan i da rokovi za izgradnju autoputa Banja Luka - Doboj neće biti probijeni.

Austrijskoj kompaniji dodijeljena je koncesija za gradnju mreže autoputeva, dužine oko 430 kilometara, a vrijednost projekta procijenjena je na oko tri milijarde eura. Nakon što se saznalo da je Evropska banka za obnovu i razvoj uskratila kreditna sredstva „Štrabagu“, cijeli posao doveden je u pitanje. Vlasti RS ipak su uvjerenе da će posao biti završen - istina, mimo predviđenih rokova.

Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da Vlada krije pismo austrijske kompanije „Štrabag“ u kojem je obavještavaju da odustaju od izgradnje mreže autoputeva. U Vladi, s druge strane, ističu da su samo rokovi prolongirani, a da će autoputevi biti izgrađeni - sa ili bez „Štrabaga“.

Član Izvršnog odbora Partije demokratskog progresa Milojko Grujičić kaže da posljednje izjave koje stižu iz Vlade RS potvrđuju informaciju da pismo ipak postoji.

Sama činjenica da su iz Ministarstva saobraćaja i veza RS najavljivali potpisivanje ugovora o izvođenju radova na autoputu Banja Luka - Doboj za početak decembra, dovoljno govori, kaže Grujičić:

„Sami vidite da se ništa od toga nije dogodilo i da već u izjavama govore kako će put graditi sa 'Štrabagom' ili bez 'Štrabaga'. To dovoljno govori da je to tačna informacija, ali je kriju još uvijek.“

I u Srpskoj demokratskoj stranci imaju informacije da posao sa „Štrabagom“ neće biti realizovan. Potpredsjednik SDS-a Borislav Bojić:

„Sudeći po ovome kako sada stvari stoje i s obzirom na neke izjave koje se čuju iz 'Štrabaga' -da, recimo, frekvencija saobraćaja na relaciji Krašnice - Doboj po njima nije adekvatna potrebama izgradnje autoputa - to samo po sebi upućuje da je lako moguće da 'Štrabag' odustane od tog posla.“

Vlada RS dala je već 35 miliona maraka za eksproprijaciju zemljišta na dionici Banja Luka-Doboj, gdje treba da se izgradi autoput dužine 71 kilometar, čija je vrijednost oko pola milijarde eura.

TERET

Iako iz Ministarstva saobraćaja i veza RS stižu demanti da je „Štrabag“ odustao od koncesije za izgradnju autoputeva, resorni ministar Nedeljko Čubrilović priznaje da austrijska kompanija ima problema sa nabavljanjem novaca za prvu dionicu puta.

Najavljujući da će samo rokovi biti produženi, ministar kaže da je Vlada u stalnim kontaktima sa „Štrabagom“ i uvjerava da ima još banaka s kojima Austrijanci pregovaraju o kreditu. Iz stalnih kontakata sa „Štrabagom“ Čubrilović ipak nije uspio saznati koje su to banke.

A potom je uslijedilo i priznanje da je Vlada možda ishitreno postupila: „Možda je preveliki teret ova vlada natovarila sebi kada je izašla s idejom da gradi mrežu autoputeva.“

„Štrabag“ je dobio koncesiju za izgradnju autoputeva na osnovu javnog poziva

za iskazivanje interesa, a ne međunarodnog tendera, zbog čega je Evropska banka za obnovu i razvoj i odbila kreditiranje. Stručnjaci su tvrdili da će konačna cijena izgradnje mreže autoputeva, uz PDV i carinske troškove, iznositi više od četiri milijarde, što je najveći započeti projekat u BiH.

KO ĆE SNOSITI POSLJEDICE?

A sam premijer RS Milorad Dodik, u vezi s pitanjem posla sa „Štrabagom“ više puta je sam sebi skočio u usta. Tako je u maju ove godine govorio da je projekat realan, izvodljiv i da ide svojom dinamikom:

„I mi danas želimo da jasno kažemo da termini za izvođenje i konačnu izradu tih dionica ostaju oni isti koji smo ranije najavljivali.“

Sedam mjeseci kasnije Dodik kaže da će tražiti garancije za održavanje rokova:

„Ukoliko se to ne dobije, imamo potencijal i sposobnost da sa novim tenderima prikupimo eventualno zainteresovane koji se pojavljuju na tom putu.“

Opozicija u RS podsjeća da „Štrabag“ nije jedini propali posao Vlade RS - češka elektroprovreda ČEZ traži oko 60 miliona eura naknade za izgublenu dobit i ulaganja u Termoelektranu Gacko.

„Postavlja se pitanje ko će snositi posljedice tih propalih



dogovaranja koje dogovaraju Milorad Dodik i njegova vlada. Koliko će to koštati ovaj narod?" pita se Bojić.

Prema informacijama iz Vlade RS, u „Štrabagu“ se radi studija opravdanosti projekta izgradnje autoputa i očekuje se da će biti završena u narednih mjesec-dva.

Iako je prethodnih mjeseci premijer RS Milorad Dodik uvjeravao javnost o čvrstim temeljima dogovorenog posla s tom austrijskom firmom, danas ne isključuje mogućnost da se Republika Srpska sama upusti u posao izgradnje autoputeva.

Znajući kolika je to investicija, a kakvo je stanje ekonomije, opozicija je uvjerena da se premijer ipak - šali.



E-Z Tax & Bookkeeping Services
Vrijeme za takse 2009
HIDO MAKSUMIC
 Dipl. Accountant

Personal & Corporate Taxes,
 Bookkeeping, Professional Consulting

Cell: 404.429.6379
 E-mail: h_maksumic@yahoo.com

155 Gwinnett Dr, Suite D-2A, Lawrenceville, GA 30046

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
 Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC Real Estate**

DINO KRGO
 REALTOR
 678-429-4353
 dmservice@bellsouth.net



LEROTRAVEL.COM
Save money. Book online.
Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
 Lawrenceville, GA 30043


404-660-0910
 enver@lerotravel.com
 www.lerotravel.com

Vaš Distributer za TV



Rasim Đuliman
 - Generalni Zastupnik -
 Tel: 678-377-2474
 Cell: 678-764-8860
 Vaš zastupnik za:
Hayat, BN-Tv
Pink, Pink Plus

415 Lynn Katie Ct.
 Lawrenceville, GA 30045



TRT TRANSPORT, LLC



TIPTON, IN

Owner-operators needed:

- We charge 10%
- You choose the loads
- Weekly pay



317-209-8153
317-243-3045



INTERVJU:
Zdravko Krsmanović,
 načelnik Opštine Foča

Foča sprema VIP ćeliju za Dodika

Političar koji je skinuo Foču s tzv. američko-evropske crne liste, učinio je ljepšim gradom za življenje, perspektivnom za zaposlenje i primamljivom za investitore, već duže vrijeme predstavlja ne samo "bolju Srpsku", već i bolju BiH. Zbog svoje integrativne politike, iznervirao je Milorada Dodika, koji u njemu vidi ozbiljnog konkurenta, i izbačen je iz svoje Socijalističke partije. Međutim, taj linč je samo osnažio političku budućnost načelnika Opštine Foče Zdravka Krsmanovića koji govori o formiranju nove stranke, potrebi za političkom opcijom lijeve orijentacije, diktaturi, ucjenama i mafijaškoj organizaciji SNSD-ovog režima, o propalim ustavnim promjenama i bezviznom režimu, te poručuje da će, ukoliko dođe jednog dana na vlast, Dodika strpati u zatvor

Postoji li opozicija u Republici Srpskoj?

KRSMANOVIĆ: Sigurno da opozicija postoji, samo je pi-

tanje koliko ona utiče na promjene i aktuelnu vlast. Ako opozicija samo govori, ako njen domet nije dalje, onda se može reći da opozicija postoji, ali je njen uticaj na društvene tokove u RS-u trenutno mali.

Zašto je to tako?

KRSMANOVIĆ: Na izborima 2006. se desilo nešto što se nije desilo od Drugog svjetskog rata: u izbornoj godini je predsjednik Republike, kao predsjednik druge političke opcije, u ovom slučaju Dragan Čavić, dao mandat lideru opozicije i na taj način mu na raspolaganje stavio izvanrednu infrastrukturu za izbore. Nikad se u istoriji nije desilo da partija koja je članica Socijalističke internacionale svoju retoriku promijeni u predizbornom programu od krajnje ljevice do krajnje desnice, čak još i više desno - da se počne voditi jedna politika koja je više sličila politici s početka devedesetih, a da sve to podrži međunarodna zajednica u punom kapacitetu. Ja nisam nikad čuo da je jedna partija sama, s krajnje desnom pričom dobila preko 51 posto, a da to međunarodna zajednica toleriše. Napomenut ću samo da je Haider u Austriji imao takvu

retoriku da mu je, kad je pobijedio na izborima, predsjednik republike sa crnim florum došao čestitati izbornu pobjedu. Naravno da nikad nije ni stupio na vlast. Kod nas je bilo suprotno - Milorad Dodik je dočekan s aplauzima. To što se desilo u Republici Srpskoj, nije se nikad desilo u civilizovanoj Evropi od Drugog svjetskog rata naovamo.

Da niste sad malo preoštri prema Draganu Čaviću? On, s obzirom na tadašnju političku situaciju, nije ni imao izbora...

KRSMANOVIĆ: Ja samo naglašavam da je lideru opozicije u izbornoj godini stavljen na raspolaganje budžet od milijardu i nešto maraka, prodaja Telekomu Srpske je u tom momentu već bila odobrena, što znači još milijardu i nešto, te da je taj lider dobio izbore s potpuno suprotnom retorikom od one koju imaju partije članice Socijalističke internacionale. Onda je došlo do toga da maltene imate diktaturu, da nemate opoziciju. Morate kriviti sve aktere tog procesa. Napočito međunarodnu zajednicu koja je, sad se pokazalo, napravila katastrofalan potez. Dodik je usput pokazao da je skloniji diktatorskim režimima i mafijaškoj organizaciji države, nego što je demokrata koji hoće BiH da uvede u EU. Zahvaljujući velikom državnom kapitalu koji mu je stavljen na raspolaganje i podršci potkupljenih medija i kroz blagonaklon pristup stranca, koji su bili uvjereni da će se čovjek vratiti vrijednostima koje je izvorno zagovarao, dok je on, s druge strane, išao sve više udesno, pa čak do povlačenja nekih, može se reći, fašističkih poteza.

Kako se desilo da se politička scena u RS-u vrati u pretpolitičko stanje, to jest da se SNSD kao profilirana stranka pretvori u nacionalni pokret, na koji su ličile stranke početkom devedesetih?

KRSMANOVIĆ: Od 1996., kada je Dejton potpisan, Dodik je bio više od šest godina predsjednik Vlade. Ako imate čovjeka koji je skoro polovicu vremena na vlasti, a vratili ste se u stanje s početka devedesetih, onda vam je jasno o kakvom se čovjeku radi. On strahovito dobro manipulira ljudima i medijima. On ljude oko sebe kupuje, uništava, blokira ili guta, ne libi se da etiketira, ne libi se fašističkih izjava, poput one da mu neće suditi sudije muslimani, itd. To su stvari koje na najbolji način karakterišu sadašnju vlast, oličenu u jednom čovjeku. U SNSD-u nije moguće čuti drugi politički glas, nema frakcija, koje su normalne, itd. To je autokratija.

Vratimo se nedavno održanom Kongresu Socijalističke partije, na kojem ste, vrlo tijesno, izgubili izbornu utrku za predsjednika stranke. Petar Đokić je ponovo izabran za predsjednika uz otvorenu Dodikovu podršku. Na koji način je Dodik kupio Đokića?

KRSMANOVIĆ: Ne bih mogao reći je li ga kupio, možda je malo pregrub izraz. Vidite, 2000. je Đokić bio zamjenik predsjednika stranke Živka Radišića, a dvije godine kasnije je postao predsjednik. SP je bila opozicija i bila je bliska Dodiku, jer smo svi željeli da se dese promjene, svi smo željeli da politika dostojna čovjeka zamijeni dotadašnju nacionalističku priču. Vjerovali smo u to. Htjeli smo da ode ta garnitura ljudi s hipotekama prošlosti. No, kad je Dodik preokrenuo priču, nije bilo nikakvog razloga da SP ne zadrži svoj identitet i ne nastavi svojim putem. Ustavni sud je ovih dana potvrdio presudu Đokiću za kriminal s telefonskim impulsima. Kad imate takve hipoteke, logično je da uđete u kontakt s ljudima koji su bliže vlasti i da odustanete od svojih principa. SNSD je već jednom

uradio istu stvar - kada je 1998. pola SP-a utopio u svoje redove, na čelu s Nebojšom Radmanovićem i Igorom Radojičićem. Metod je isti - najprije zaposli ljude, uključujući ih u svoju vladu, a onda ih nečim ucijeni da pređu kod njega. Tako je to urađeno i s g. Đokićem. Da biste opstali politički, morate imati svoje principe, od kojih nećete ni za kakvu korist odstupati.

Vašu Socijalističku partiju ste nazvali "malim SNSD-om". Zašto?

KRSMANOVIĆ: Možda je to najbolji primjer metoda SNSD-a: 1998. SP je imala 12 poslanika u Narodnoj skupštini RS-a i tada je ona podržala Dodika za predsjednika Vlade, koji je imao dva ili tri poslanika. U tom momentu imali ste i SNS, partiju Biljane Plavšić, koja je potpuno nestala s političke scene. Vi partiju koja je imala najmanje pet puta više kapaciteta dovedete u fazu da ona jednostavno nestane. To je čovjek koji guta partnere, ne birajući sredstva. Ucjene, kupovine, kontrola medija, metode policijske države... Da bi se on mogao pobijediti, a to je želja opozicije, morate realno procijeniti kapacitet pojedinaca s kojima razmjenjujete političke ideje na političkom tržištu. Naravno, u demokratskim procesima. Ako on ne koristi te procese, onda morate i vi pribjeći nekim drugim taktikama. Moja želja je povratak sloboda u RS i BiH, koje su u ovom trenutku uskraćene.

Nakon Kongresa ste isključeni iz SP-a, a potom ste najavili formiranje nove stranke. Šta dalje? U svojoj partiji ste kupili skoro pola glasova delegata, hoćete li i njih "povući" za sobom?

KRSMANOVIĆ: Da sam i u Foči dobijao glasove samo SP-a, imao bih petnaest puta manje glasova. Ja nisam komunjara. Napravio sam rezultate, imam pokriće, imam volju i harizmu da obećano ispunim. Na Kongresu SP-a sam svojim drugovima ponudio budućnost, jer sam znao da za protivnika imam vlast koja neće birati sredstva, uključujući i ona najgora, da zadrži svoje pozicije. Puno toga će biti poznato već polovicom ovoga mjeseca, sad bi bilo nepošteno da vam kažem i ime partije i ko će biti u njoj.

Na koja najgora sredstva mislite?

KRSMANOVIĆ: Da me eliminiše. I da sam pobijedio, ne bi na tome stalo jer bi došlo do faze eliminacije. Ja sam svojim drugovima i svim ljudima ponudio lijevu političku alternativu, to je politička budućnost. Ako čovjek nema san, ideje, on je politički mrtav, on je običan glasač, on je politički vojnik. Ja imam svoj san, prema kojem nepogrešivo idem, ja nisam nikakav vojnik. Tvrdim da 90 posto članova SP-a želi promjene, želi povratak na ljevicu. A onda je krenula kupovina ljudi - SP, iako nema kapacitet za učešće u državnoj vlasti, dobila je mjesto zamjenika ministra odbrane, tako je iz SP-a imenovan direktor Agencije za šume, tako su se dijelili krediti Investicijsko-razvojne banke RS-a potpredsjedniku partije od preko 700.000 KM, tako je imenovan direktor Fonda za ekologiju. Mi smo u vlasti bili tri i po godine, a sve pobrojano desilo se u protekla tri mjeseca, dakle, uoči Kongresa. I sad imate situaciju da mene, kao jednog od potpredsjednika partije, kao čovjeka koji je u jednoj zatvorenoj, radikalnoj sredini kao socijalista dobio natpolovičnu većinu glasova, nisu smjeli pozvati na Glavni odbor, da mi makar u lice kažu da sam isključen iz stranke. To mi je dalo za pravo i ja sam znao da će se stvari tako razvijati. Ali mi je drago da su oni mene isključili, ja sam sad čist pred sobom. Ja nisam zadovoljan političkom scenom

ni u RS-u ni u BiH, zato želim promjene.

Gdje Vi vidite sebe i novu partiju na toj političkoj sceni? Zašto uopće osnivate novu stranku? Je li moguće da nema nijedna već oformljena politička opcija koja bi Vam odgovarala?

KRSMANOVIĆ: Ja sam dobio mnogo ponuda, obavio sam razgovore sa skoro svim strankama. Ne biste vjerovali, ali dobijao sam ponude da budem predsjednik stranaka koje su dobijale mnogo glasova na izborima.

Kažite nam o kome se radi. Bilo je spekulacija, a neću slagati ako kažem i očekivanja, da ćete se priključiti Našoj stranci. Iстина?

KRSMANOVIĆ: Bilo je raznih kombinacija. Jedna stranka iz Srbije mi je nudila da vodim njen ogranak za RS. Razgovarao sam sa značajnim ljudima iz međunarodne zajednice, s medijima, s nevladinim organizacijama... Ja nisam pričalica, ja sam pobjednik, ne mogu sad pozvati ljude da idu sa mnom a da ne znaju gdje ih zovem. Kad pristupate nekoj već postojećoj stranci, dolazite na već gotovu infrastrukturu, gdje vam svako može reći - čekaj, ja sam te doveo. Mene niko nije doveo, nikom nisam dužan. Zato mislim da je u ovom momentu potrebna nova stranka, lijeve orijentacije, evropskog stila.

Ulazimo u izbornu godinu. Koji su Vaši planovi i projekcije za naredni period? Ako se ne varam, Socijalistička partija je imala negdje oko pet posto...

KRSMANOVIĆ: Iznenađuje me da me previše vežete za SP.

Samo naglašavam iz kojeg političkog miljea i konteksta dolazite, mislim da nije nerazborito računati s tim.

KRSMANOVIĆ: Dobro. Ja sam ušao u politiku pobjedom na izborima u Foči, i nisam htio da budem sam sebi dovoljan. Htio sam da iz jedne ovakve sredine, iz jedne "crne rupe" Balkana, pošaljem poruku da su promjene moguće. To nije uobičajeno za jednog načelnika opštine, složiti ćete se sa mnom da se na prste jedne ruke mogu nabrojati slični primjeri. Ja sam se tek onda suočio s opozivom, pa s referendumom protiv sedam partija, s raznim pritiscima - svi su bili protiv mene. Dodik je tada rušio najjačeg čovjeka u partnerskoj partiji, u namjeri da i SP utopi u SNSD. Dakle, ideja je bila poniziti Zdravka na njegovom terenu, poručiti mu da je mali lokalac, da ne može ništa. E, sad ću vam pokazati na izborima 2010. ko je mali lokalac iz Laktaša, a ko priča "sarajevske priče", što je u RS-u teška optužba. Ovdje ne postoje sarajevske priče, nego evropske priče. Možete misliti čime su me sve pokušavali kupiti, koji su mi dio kolača nudili. Lijepo sam im rekao - ovdje je 98 posto kolača prigrabilo dva posto ljudi, a ja želim da kolač dobije 98 posto građana, a da vas dva posto idete u zatvor. I još sam im rekao: u Foči je veliki, najveći zatvor u zemlji, a za Dodika spremamo VIP ćeliju.

Koje stranke vidite kao moguće partnere u budućnosti?

KRSMANOVIĆ: Vi ste neke političke partije i bliske op-

cije nabrojali...

Znam da ste imali razgovore s Draganom Čavićem iz Demokratske partije, s Bojanom Bajićem iz Naše stranke...

KRSMANOVIĆ: ...I s Ivanićem. Tako je, sve su to političke partije koje imaju kvalitete. Problem je u partijama koje su također kvalitetne ali čiji su lideri u tolikoj mjeri privatizirali stranku da od nje ne treba puno očekivati. U RS-u imate dva veća bloka, a isto i u Federaciji. Mislim da je potreban i neki treći blok, neki "srednji put". To je istorijska nužnost, kao što se u Turskoj pojavio jedan Kemal-paša Atatürk, koji je uveo istorijske promjene u tursko društvo.

Mislim da do tih korjenitih promjena neće doći sve dok ne krenu baš iz Republike Srpske?

KRSMANOVIĆ: Da ne mislim kao vi, ne bih ni krenuo ovim putem. Ja u ovo nisam ušao s deset hiljada maraka, imam dobru podršku međunarodne zajednice, imam dobru saradnju s domaćim partnerima, sa srodnim političkim projektima, znam kako se radi. Ja ne garantujem samo promjene, nego radikalne promjene. Moji građani neće biti roblje.

Kako izgleda Vaša vizija ustavnog uređenja zemlje? Često Vas optužuju da zagovarate unitarnu BiH, tako barem navode mediji bliski vlastima u RS-u. Činjenica je, međutim, da zagovarate jačanje lokalne samouprave.

KRSMANOVIĆ: Nije to ništa spektakularno. Mi sada imamo situaciju da Sarajevo i Banja Luka, kao veliki centri, "usisavaju" novce iz manjih zajednica. To što ja zagovarajem je u skladu s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi - a to je da se lokalnim vlastima da veća samostalnost. Naprimjer, da bi Opština Foča dobila razvojni kredit, mora da dobije saglasnost Vlade RS-a. To je isto kao da vi, ako biste željeli kredit, morate tražiti saglasnost od svog gradonačelnika. Drugo, daju se koncesije na male hidroelektrane, za sječu šume, a da opštinske vlasti ama baš niko ništa ne pita. Ovdje imate koncesije na 18 hidroelektrana, od kojih tri u Nacionalnom parku Sutjeska, bez ikakve dokumentacije! Kad ja to sa svojim ljudima iz Skupštine, sa svojim građanima, odbijem, jer ne dozvoljavam da nam se to bogatstvo uzima bez pitanja, onda dolazimo u sukob. Ja sam za krajnju decentralizaciju vlasti. Porez na imovinu, koji je čisti opštinski prihod, prikuplja Porezna uprava Vlade RS-a. I kad pitate ko je i je li uopšte platio porez, kažu vam da je to poslovna tajna. Meni spočitavaju unitarizam, a zapravo je RS najcentralizovanija tvorevina u Evropi.

Problem je u takozvanom srednjem nivou vlasti.

KRSMANOVIĆ: To je dejtonsko rješenje i tu jesu najveći problemi. Otkako se načelnici biraju neposredno, možete naći primjere lokalne vlasti koja savršeno funkcioniše jer na nivou opština građani rješavaju 90 posto problema. Drugi nivo vlasti koji je presudan je državni - ne mogu entiteti u evropske integracije i tačka. Ako mogu - ja potpisujem prvi, ali ne



Zdravko Krstanović: "Ja ne garantujem samo promjene, nego radikalne promjene"

moгу, nego ide држава. Ако је већ тако, онда не смјете државу спутавати на путу ка ЕУ јер на то једноставно немате право. Мора бити једна адреса којој ће се Bruxelles обраћати. Немам ништа против средњег нивоа власти, али он не смје бити науштрб грађана, науштрб тржишта од 500 милиона људи, што је европски пут. То су ствари које немају alternative. Но, код нас је и то наopakо - све има alternative осим средњег нивоа власти. А тај средњи ниво, entitetи, коће и рјешавање локалних проблема и европски пут државе. Кад то примјетим, оптуже ме да сам unitarista. Ако је то тако, онда ја кршим Устав ове земље - нека онда дођу да ме ухapse. Последице су страшне: кад људима у Европи поменете Bosну, они мисле да се ми овдје још колјемо.

Butmirski процес уставних reformи је propao. Како Ви коментирате ову јурњаву око уставних promјена, која није дала никакве резултате?

KRSMANOVIĆ: Ја нисам социјалиста-utopista и ова политичка преврања само потврђују моју тезу да у изборној години, а ми смо већ у изборној години, није добро потезати та нека крупна, судbonosна питања. Nesporno је да се Устав мора мијенјати, али се за то мора направити ambijent дијалога, а не sukoba. Кроз kozmetичке promјене које се nude, то се не може направити. Ја заговарам radikalне promјене, заговарам преврат. Ова група људи на власти једноставно нити је spremна нити је sposobна да направи promјене, јер би прије свега морали сами себе уkinuti, а то се неће десити. О томе треба водити рачуна.

Која је перспектива БиХ? Нисмо добили безvizни режим, propале су уставне promјене, нисмо примљени у NATO, све оно у чему су сусједи далеко odmakli. Tenzije су neizдрживе, чини ми се да смо на korак од propasti...

KRSMANOVIĆ: Рећи ћу вам iskreno: mislim да је NATO donio ispravnu odluku, bez obzira што смо ми ispunili tehничке uslove за pristupanje. Али, у NATO ulazi stabilna држава, да ли је vojska standardizovana по NATO mjerilima, manje је bitno. Ovo је upozorenje грађанима да, ако жеље да се ово nastavi и dalje, neka biraju postoјеће људе. Izvolite на izbore и покажите да нисте zadovoljni ovom politikom.

Слажем се, уз amandman: не mislite ли да грађани не би смјели бити казнјавани због neodgovorne политике, због konstantних opstrukcija из RS-a?

KRSMANOVIĆ: Vlast се vrlo brzo otuđи od svojih грађана. Vlast можете promijeniti revolucijom, а можете и на izborima. Ја немам ништа ни против revolucije - narandžaste, ако bude trebalo, али mislim да грађани на narednim izborima неће načинити grešku коју су већ načинили, dijelom због zapaljive retorike, а dijelom и због nedostatka alternative. Уз kvalitetnu alternativу sadaшњој власти, situacija се може promijeniti и ми већ 2014. možemo uhvatiti priključak за Evropу.

Zašto нисте prijavili svу svoju imovinu CIK-u? Mediji су ovih dana spominjali stan у Banjoj Luci од 50 kvadrata на име Vaše supruge, те poslovni prostor од 17 kvadrata, такође у Banjoj Luci...

KRSMANOVIĆ: Ја сам diplomirao 1979., у 22. godini. Kuću сам započeo 1980., а izdao сам је Kancelariji evropske posmatračke misije 1995., bio сам direktor građevinske kompanije и знам praviti pare.

Naveli ste у imovinskom kartonu 34.000 KM ušteđevine, nije то sad nešto spektakularno...

KRSMANOVIĆ: (smijeh) Pa и nije, али meni dovoljno. Ipak, iznenađuje ме то што су се те priče у Nezavisnim novinama pojavile nekoliko dana uoči Kongresa, znači да је neko me bilo stalo да се то baš tada objavi, iako је poznato да moja supruga posjeduje imovinu о којој govorite. То, једноставно, nije moje.

Tired Of Competing With Multiple Offers???

Beat other buyers to **HOT** new Listings. **FREE** personalized list with pictures of **HOT** new listings that match your Home Buying Criteria.

www.DankaRealEstate.com

Ivo Josipović i Milan Bandić u drugom krugu predsjedničkih izbora

Hrvatski birači 27. decembra nisu izabrali novog predsjednika države, pa će u drugom krugu birati između predsjedničkog kandidata SDP-a Ive Josipovića i nezavisnog kandidata i bivšeg SDP-ovca Milana Bandića koji su među 12 kandidata osvojili najviše glasova, objavio je predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatinić.

Po privremenim službenim rezultatima DIP-a, Josipović je osvojio 32,4 posto, a Milan Bandić 14,8 posto glasova izišlih birača. Treći po broju osvojenih glasova je HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang s 12,0 posto, a četvrti je neovisni kandidat Nadan Vidošević s 11,3 posto. U gradu Zagrebu Josipović je ubjedljivo pobijedio aktuelnog gradonačelnika Milana Bandića, dok je Bandić odnio pobjedu u BiH.

Od oko 4,5 miliona birača, na birališta je izašlo nešto manje od dva miliona, što je ukupno 44 odsto. Za pobjedu na predsjedničkim izborima treba osvojiti 50 posto plus jedan glas. Drugi predsjednički krug održat će se 10. januara.

Prema zadnjim anketama, da je sutra drugi krug izbora za Predsjednika, Ivo Josipović (SDP) dobio bi 52,5 posto glasova, a Milan Bandić (nezavisni kandidat) 14,7 posto. Neodlučnih je još uvijek 32,8 posto birača.

U nastavku donosimo uporedni intervju sa oba kandidata.

Ivo Josipović, SDP:

Treći entitet uz suglasnost tri naroda

Da li građani BiH koji imaju i hrvatsko državljanstvo (dvojno) trebaju zadržati prava učešća na izborima i referendumima u Hrvatskoj?

- Sadašnji sustav XI. izborne jedinice nije dobar. Posebno, nepotrebnim animozitetom u odnosu na građane BiH izazivaju neregularnosti i izborne prijevare koje se ponegdje događaju u toj izbornoj jedinici. A te se prijevare, budimo iskreni, ipak kreiraju u Zagrebu. Zato očekujem da će se otvoriti pitanje novog nacionalnog konsenzusa, ne o tome da li i građani koji prebivaju u inozemstvu imaju pravo glasa, već kako će ga realizirati.

Kako vidite buduću saradnju Hrvatske i BiH?

- Mislim da Hrvatska treba raditi na gospodarskim projektima zajedno s BiH. Od takvih će projekata i Hrvatska i BiH, a naravno, i Hrvati u BiH dobiti nova radna mjesta, novi ekonomski zamah.

Koja su ključna neriješena pitanja između BiH i Hrvatske i kako ih riješiti?

- Mislim da Hrvatska kao supotpisnica Daytonskog sporazuma i zemlja koja u Ustavu ima obvezu voditi računa o hrvatskim državljanima, jest zainteresirana da se u BiH nađe pravedno rješenje međunarodnih odnosa. Usto, treba do kraja definirati granicu, riješiti pitanje povratnika, izbjeglica i njihove imovine kao i funkcioniranje pravnog sustava objiju zemalja tako da se ne dopusti da kriminalci bježe preko granice iz jedne države u drugu.

Kako vidite budućnost BiH i moguće uređenje ove susjedne zemlje?

- Činjenica je da načelo jednakopravnosti sva tri naroda u BiH nije zaživjelo. Posebno, to je načelo važno za najmanji od tri konstitutivna naroda, hrvatski narod. Konkretni model u kojemu će se to načelo oživotvoriti, stvar je dogovora sva tri naroda u BiH. Uvođenje trećeg entiteta moguće je jedino suglasnošću sva tri naroda, ali u tom slučaju treba vidjeti kakav je položaj Hrvata koji ostaju izvan

tog entiteta jer bi bilo nedopustivo njihovo svođenje na nacionalnu manjinu u bilo kojem dijelu BiH.

Da li Hrvatska treba nastaviti izdvajati dio proračunskih sredstava za BiH i na koji način?

- U okviru svog Ustavnog prava da brine o hrvatskim državljanima, potrebno je iz državnog proračuna za Hrvate u BiH izdvojiti novac, ali raspored i izdvajanje novca mora biti sukladno ekonomskim mogućnostima Hrvatske, a financiranje mora biti transparentno. Bolje bi bilo da Hrvatska u tom smislu ulaže novac u gospodarske projekte koji će zapošljavati ljude s jedne i druge strane granice.

Kako komentarišete slučaj Nike Lozančića i znate li koliko je još takvih osoba u BiH i u Hrvatskoj, te kako biste riješili tu pojavu?

- Za sve osobe koje su pobjegle od pravde mora biti isto rješenje: svatko se mora suočiti s pravdom. Nažalost, jako je



puno slučajeva u kojima je zloupotrebavano dvojno državljanstvo. Slučaj koji spominjete nije jedini jer su se počinitelji kaznenih djela skrivali s obje strane granice.

Kako riješiti pitanje imovine bh. preduzeća u Hrvatskoj?

- Osnovno je pravilo da svatko ima pravo na svoju imovinu. Jednako načelo vrijedi za imovinu i pravne subjekte s obje strane granice.

Po čemu se Vi razlikujete od drugih kandidata za predsjednika Hrvatske kada je u pitanju odnos prema BiH?

- Hrvatima u BiH iskreno sam rekao da nitko iz Zagreba ne može riješiti njihov položaj u BiH i da ni ja nemam čarobni štapić. Hrvati u BiH moraju napokon sami definirati svoju poziciju u BiH i koja to politika doista predstavlja njihove interese, ali onda se moraju za njih i izboriti kroz institucije BiH.

Čije glasove iz BiH očekujete?

- Očekujem glasove svih hrvatskih državljana koji su zainteresirani za pravednije hrvatsko društvo bez korupcije i za pravednije odnose među narodima i državama u regiji.

Milan Bandić, nezavisni kandidat:

Ne treba nam nestabilno susjedstvo

Da li građani BiH koji imaju i hrvatsko državljanstvo (dvojno) trebaju zadržati prava učešća na izborima i referendumima u Hrvatskoj?

- Sve dok se Ustav ne promijeni, Hrvatima i hrvatskim državljanima izvan Hrvatske treba omogućiti uživanje svih dosad stečenih prava, pa tako i glasačko i referendumsko.

Kako vidite buduću saradnju Hrvatske i BiH?

- To će imati prioritet u mome djelovanju. Hrvatska se na vanjskopolitičkom i diplomatskom planu mora snažnije zauzeti za rješavanje situacije u BiH jer ni Hrvatskoj nije u interesu imati nestabilno susjedstvo. Jačanje gospodarske suradnje i zajednički izlaz na međunarodna tržišta mogu pomoći objema zemljama.

Koja su ključna neriješena pitanja između BiH i Hrvatske i kako ih riješiti?

- Nekoliko je neriješenih pitanja, ali vjerujte mi da su vrlo lako rješiva - od pitanja granica do suradnje oko luke Ploče. Zauzimam ću se za jačanje položaja bosansko-hercegovačkih

Hrvata i onih koji su najviše stradali u ratu. Hrvata je u BiH brojčano sve manje, onemogućen im je povratak u RS, kao i Bošnjacima. Velik broj ih se iseljava. U političkim institucijama često su preglasani, a među hrvatskim strankama nema konsenzusa i sloge. Očekujem veće razumijevanje bošnjačkih i srpskih lidera, ali i međunarodne zajednice.

Kako vidite budućnost BiH i moguće uređenje ove susjedne zemlje?

- Predstavnici sva tri naroda moraju zajedno naći rješenje. Mi smo svjesni da se međunarodna zajednica ne snalazi baš najbolje, ali političari u BiH moraju pokazati kako su dorasli izazovima ovog vremena. To bi uvelike povećalo kredibilitet ove države u očima cijelog svijeta. BiH vidim, zajedno s Hrvatskom, u EU i NATO-u.

Da li Hrvatska treba nastaviti izdvajati dio proračunskih sredstava za BiH i na koji način?

- To je naša ustavna obaveza.

Kako komentarišete slučaj Nike Lozančića i znate li koliko je još takvih osoba u BiH i u Hrvatskoj, te kako biste riješili tu pojavu?

- Ne bih komentirao konkretan slučaj, ali znam da je hrvatska Vlada započela rješavati tu problematiku. To je važno za obje zemlje.

Kako riješiti pitanje imovine bh. preduzeća u Hrvatskoj?

- Imovinu hrvatskih tvrtki u BiH i bh. tvrtki u Hrvatskoj rješavat ćemo reciprocitetom.

Po čemu se Vi razlikujete od drugih kandidata za predsjednika Hrvatske kada je u pitanju odnos prema BiH i njenim građanima?

- Ja ne vodim visoku politiku već služim građanima. Ja sam radni čovjek, a ne pripadnik nedodirljive političke elite. Ja ne stvaram probleme već ih rješavam.

Čije glasove iz BiH očekujete?

- Očekujem glasove svih hrvatskih državljana koji žive u BiH jer ja sam onaj koji će kao dobar odvjetnik zastupati njihove interese pred zakonodavnom i izvršnom vlasti. Često boravim u BiH i jako dobro znam što građani ove države žele od hrvatskog predsjednika, a ja ne ostajem na riječima već to pokazujem djelima.

JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC

Samo Ptice Lete Jeftinije

Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046
Tel 770.651.7185 Tel 770.651.7186
Tel 770.268.8940 Tel 770.268.8941
Fax 770.268.8942
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

Scenicview Landscaping

Imagine the look of your yard

Almir Hadzikadic
Manager

Phone: 404-518-5821
Fax : 678-534-1813
info@scenicviewatl.com
www.scenicviewatl.com

Srbija podnijela kandidaturu za članstvo u EU

Predsjednik Srbije Boris Tadić predao je krajem prošlog mjeseca u Stokholmu zahtjev za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Tadić je zahtjev predao švedskom premijeru Frederiku Rejnfeltu, čija zemlja je do 1. januara 2010. predsjedavala Evropskoj uniji.

Na prijedlog Savjeta za evropske integracije, Vlada Srbije je 19. decembra donijela odluku da podnese zahtjev za kandidaturu za članstvo u EU.



Primopredaja kandidature

“U ime Republike Srbije, u skladu sa Članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji (EU), imamo čast da podnesemo zahtjev za prijem u članstvo EU”, navodi se u zahtjevu Srbije.

“Memorandum Vlade Republike Srbije, u vezi sa podnošenjem zahtjeva za prijem Republike Srbije u članstvo EU, koji prilažemo, odražava opšti društveni konsenzus u pogledu evropske orijentacije Republike Srbije i njenog članstva u EU”, naglašava se u ovom dokumentu, koji su potpisali Tadić i premijer Mirko Cvetković.

Ceremoniji su prisustvovali evropski komesar za proširenje Oli Ren i ministar inostranih poslova Švedske Karl Bildt.

U delegaciji Srbije su bili i potpredsjednik Vlade za evropske integracije Božidar Đelić, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, direktorica Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević, ambasadorica Srbije pri EU Roksanda Ninčić i ambasador Srbije u Švedskoj Ninoslav Stojadinović.

Nakon razgovora, delegacija Srbije i predsjedavajuće EU, Tadić i Reinfeld održali su konferenciju za novinare.

SETTLE IRS TAXES

For a fraction of what you owe

If you qualify we can:

- ✓ **Stop** wage garnishments
- ✓ **Remove** bank levies, tax levies, property seizures
- ✓ **Settle** state and business payroll tax problems
- ✓ **Eliminate** penalties, interest charges and tax liens

GET THE BEST POSSIBLE SETTLEMENT WITHIN IRS GUIDELINES

 **AMERICAN TAX RELIEF**

If you owe over \$15,000 in back taxes **CALL NOW**

FREE CONSULTATION
• No Obligation • Confidential

1-877-250-6192

Buried in Credit Card Debt?

Over \$10,000 in credit card bills?
Only making the minimum payments?

- ▶ We can get you out of debt quickly
- ▶ We can save you thousands of dollars
- ▶ We can help you avoid bankruptcy

Not a high-priced consolidation loan or one of those consumer credit counseling programs

Call
CREDIT CARD RELIEF
for your **FREE** consultation
888-237-4979

Not available in all states

Granice problem za Srbiju

Uprkos nizu neriješenih državnih pitanja, ali kako tvrdi uz podršku evropskih partnera, predsjednik Srbije Boris Tadić predao je u Stokholmu kandidaturu za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Dug put Beograd je prešao dok u finalu 2009. godine nije postigao dva rezultata koja se domaćoj javnosti predočavaju kao veliki uspjesi – osim predaje kandidature to je i vizna liberalizacija. 2010. godina lako bi mogla biti i godina u kojoj bi Srbija morala da Evropskoj uniji odgovori na pitanje gdje su joj granice i koliko ima stanovnika. Do sada to je bilo neophodno kako bi se ušlo u evropsku porodicu.

Naime, ne samo granice, nego i broj stanovnika upitan je u srpskom slučaju. Na to je podsjetio i izvijestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On se zapitao kako će Srbija, ukoliko dobije Upitnik EU sa oko 2 000 pitanja, odgovoriti na ona koje se odnosi na državne granice i broj stanovnika. Posebno je ovo drugo nezgodno za Beograd koji ne priznaje kosovsku nezavisnost, a još od 1981. godine nema uvid u kosovske demografske pokazatelje. Te godine je posljednji put srpska vlast izvršila popis stanovništva.

total gym

AS SEEN ON TV

Endorsed by
Chuck Norris &
Christie Brinkley

Only have
20 minutes a day
to get into shape?
Try Total Gym!

The Total Gym XLS is the simple, safe and effective way to tone your body and boost overall fitness in as little as 20 minutes a day.

The unique design of the Total Gym XLS works your major muscle groups at the same time, so you enjoy the results of a full workout in less time. It's the perfect way for busy people to stay fit and feel great!

- The Total Gym XLS is versatile, too – over 80 exercises to build, strengthen and tone your muscles
- No assembly required – sets up in minutes and folds for easy storage

Try the Total Gym®
for 30 days!
ONLY \$49.95
FREE SHIPPING!

Call now for this special offer:
1.888.736.5484



"I am in the best shape I have ever been in, thanks to Total Gym!"
- Joy Cruz, Kentucky



Srbija tužila Hrvatsku za genocid

Vlada Srbije odlučila je zadnjeg dana prošle godine da pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu podnese odgovor na hrvatsku tužbu i protivtužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom operacija hrvatskih snaga Bljesak i Oluja, kao i o zločinima nad Srbima u Gospiću, Sisku, Pakračkoj poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom Dvoru, Medačkom džepu i Maslenici.

Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je dva dana prije podnošenja da je kontratužba Srbije protiv Hrvatske spremna:

"Tužba je napisana i izuzetno je obimna", rekao je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, precizirajući da se ona odnosi na zločine počinjene u periodu 1991.-95., ali da sadrži i jedan, kako je rekao, "pozamašan istorijski dodatak" o periodu Drugog svjetskog rata. "Ne kao dio tužbe, već kao dodatak, kao istorijski podnesak. Taj obiman materijal, koji se odnosi na period od 1941.-45., na zločine NDH, je nešto što će, uvjeren sam, pomoći Sudu da sagleda sve okolnosti i sve ono što obuhvata tužbeni proces."

INVEST IN GOLD NOW!

Are you tired of losing money
in the stock market?

Continental Precious Metals has over 25 years
experience in managing our clients investments
in Gold, Silver, Platinum and Palladium.

Call now for a **FREE** information kit
on how to preserve your assets.

1-877-300-3952

Senat SAD usvojio istorijski zakon o reformi zdravstva

Američki senatori pred Božić su usvojili finalnu senatsku verziju povijesnog prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Zakon pokriva 31 milion neosiguranih Amerikanaca i mogao bi dovesti do najveće promjene u američkom javnom zdravstvu u više decenija, prenosi BBC.

Usvajanje teksta, sa 60 glasova za i 39 protiv, veliki je poticaj za predsjednika Baracka Obamu, koji je zdravstvenu reformu učinio svojim prioritetom. On odbacuje tvrdnje da su ga kompromisi na tom polju oslabili.

Financiranje zakona stajat će više od 870 milijardi dolara u idućih 10 godina, no osigurat će da se SAD približi univerzalnom zdravstvenom osiguranju kakvo postoji u većini razvijenih zemalja.

Savezne službe procjenjuju da je u SAD-u trenutno bez zdravstvenog osiguranja oko 47 miliona građana, od ukupno oko 308 miliona stanovnika.

Tekst zakona, ipak, mora biti usvojen u još širem tijelu, Zastupničkom domu, koji će o njemu glasati sredinom januara.

Usvajanje teksta uslijedilo je nakon višemjesečnog političkog natezanja.

Opozicioni Republikanci tvrde da je senatski prijedlog zakona skup, autoritaran i prijetnja je za građanske slobode.

Republikanci osuđuju zakon kao prijetnju sistemu osiguranja koje se temelji na poslodavcu, preko kojeg većina Amerikanaca ima osiguranje.

Koristili su se svakom proceduralnom mogućnosti da zauzduke napredovanje zakona.



Barack Obama

**OLUJE!
GRAD!
VJETROVI!**

HomeGuard Enterprises LLC

**Oštećen krov? Štete unutar i oko Vaše kuće?
Pozovite nas odmah! 678-283-7030**

- * besplatna konzultacija i inspekcija Vaše imovine na Vašem jeziku
- * besplatna procjena
- * nećete platiti ništa iz Vašeg džepa za promjenu Vašeg krova
(mi ćemo se pobrinuti za Vaš deductible)
- * zastupajući Vaše interese, direktno radimo sa Vašim osiguranjem

Sulejman Mehić - "Sule"

770-837-9571

320 Congress Pkwy :: Lawrenceville, GA 30044 :: Office 678-534-3825 :: E-mail Homeguard@Clear.net




Mercedes-Benz

Alpharetta, GA

Exclusive at RBM North

- Free Oil Changes for life on ALL new vehicle purchase
- We pay Top Dollar for ALL Trades
- Low Finance rates available

New and Pre-owned Mercedes-Benz

Za više informacija na našem jeziku nazovite:
Bojan Planin
 Cell: 770-362-2383
 e-mail: bplanin@rbmnorth.com

www.rbmnorth.com



ADVOKATSKA KANCELARIJA
Aleksandra H. Bronsted, P.C.
Attorney at Law

Radno pravo / diskriminacija
 Porođično pravo / razvodi
 Krivično pravo
 D. U. I.
 Osobne ozljede zadobivene:

- ◆ Na radu / Workers' compensation
- ◆ U saobraćajnom nesrećama
- ◆ Pri padu
- ◆ Korištenjem neispravnih proizvoda

6065 Lake Forrest Dr
 Suite 200
 Atlanta, GA 30328
 Phone (770) 451-3818
 Fax (770) 451-3922



Aleksandra H. Bronsted

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

Okončana restauracija nacionalnog spomenika, najstarije bosanske kuće u Sarajevu

Alija Đerzelez dobio svoj dom

U Sagrdžijama, sarajevskoj mahali smještenoj u starom jezgru grada, već više od tri stotine godina stanuje kuća za koju Sarajlije vjeruju da je bila dom Aliji Đerzelezu. E, sad, da li je epski junak stanovao u njoj i je li uopće bio u ovom gradu - manje je važno. "Kuća Alije Đerzeleza smatra se najstarijom sačuvanom kućom u Sarajevu, ali ipak ne toliko starom da bi mogla pripadati Aliji Đerzelezu... Izgrađena je u 17. stoljeću kao porodična kuća za bogatiju zanatlijsku porodicu", objasniti će arhitekt Pavle Mašić, inače stručni suradnik Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva i jedan od projekatana restauracije ovog iznimno vrijednog stambenog objekta.

Niko zapravo ne zna kada je sagrađena i ko ju je gradio, no i historičari i arhitekti se slažu da je nastala u 17. stoljeću i da je najduže pripadala zanatlijskoj porodici Čejvanija. Pa ipak njezin najznamenitiji stanar nije niko drugi do epski lik Alija Đerzelez: Vlada Kantona Sarajevo je uložila pola miliona maraka da omogući povratak ovom znamenitom liku

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je kuću Alije Đerzeleza nacionalnim spomenikom u augustu 2005. godine. Spomenik zapravo čine kuća i dvije avlije, bašča i avlijski zidovi. Na istočnoj strani je ulaz iz Sagrdžija, a na sjevernoj kuća je omeđena ulicom koja nosi Đerzelezovo ime. Nadomak kuće je još jedan vrijedni spomenik sarajevske historije - Hadži Sinanova tekija. Do 1999. kuća je bolovala od starosti, no, nakon što su nasljednici porodice Čejvanija, posljednji vlasnici, prodali kuću Kantonu Sarajevo, kreće se u veliki pothvat: njezinu rekonstrukciju. Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva pristupa izradi projektne dokumentacije, a zatim i radovima na sanaciji, restauraciji i konzervaciji kuće. Za voditelja projekta odabran je Ferhad Mulabegović, renomirani arhitekt, a zajedno s njim radio je i Pavle Mašić koji objašnjava: "Nikada nisu pronađeni tačni podaci o osnivaču i graditelju ove kuće, ali znamo da se u posjedu posljednjih vlasnika, kazaske porodice Čejvanija, nalazila više od 200 godina." "Da li je starija i da li je nakon požara koji je zahvatio Sarajevo 1867. godine obnavljana, nije poznato. Mislim da ne može datirati tako daleko i da nije starija od Svrzine kuće", dodaje arhitekt Mulabegović.

Kuća Alije Đerzeleza je, uz Svrzinu kuću u Sarajevu, nažalost, jedna od rijetkih

kuća iz osmanskog perioda koja je u dobroj mjeri sačuvala izvorni oblik iz vremena nastanka. Po svjetonazoru iz njezina doba objekt se prostorno koncipirao kao dispozicija kuće s muškim i ženskim dijelom, uz prateću bašču i avlije, također, mušku i žensku, te je opasana visokim avlijskim zidom kako se iz ulice ne bi moglo vidjeti šta se dešava unutra.

Projekt restauracije kuće Alije Đerzeleza realiziran je u tri faze, u trajanju od 1999. do 2005. godine. Da bi se spriječilo propadanje kuće uslijed oštećenja zidova, krova, ulegnuća stropova, prvo su izvršeni radovi na konstruktivnoj sanaciji čitavog kompleksa. Druga faza podrazumijevala je funkcionalno-estetsku rekonstrukciju i restauraciju koja uključuje zidarske radove, radove s elektroinstalacijama, prozorima, stolarijom... U posljednjoj fazi uređen je enterijer te obnovljen mobilijar. Također su vršeni i manji slikarski radovi u rekonstrukciji musandera skovanih od drveta u rezbarijama ukrašenim pregradama duž zidova. Objekt je saniran, fasade bijele, krečene i rađene na isti način kako je zahtijevalo njezino vrijeme. Drvo se, također, štitilo na isti način kao i u doba nastanka - lanenim uljima, a svi materijali, uopće, obrađivani su na originalan način. Konačna cijena radova dosegla je vrijednost od 500.000 KM.

"Kuća ima sve kapacitete da u prizemlju bude javno otvorena, a da sprat bude korišten za povremena događanja ili čak da u njenom ženskom dijelu bude soba za posebne goste", kaže Mulabegović. Stoga se tokom restauracije strogo vodilo računa i o funkcionalnosti prostora, koji je opremljen potrebnim instalacijama - struje, vode, kanalizacije, grijanja, ali na način koji ne narušava postojeći ambijent (radijatori su udobno ušuškani iza drvenih okvira). Projektanti s ponosom ističu da se autentičnost kuće uspjela spasiti u najvećem dijelu. "To je sigurno jedan od najstarijih musandera ugrađenih u plakar bosanske kuće, musandera koji je imao sačuvano slikarstvo na drvetu, pa je u tom smislu posvećen poseban tretman muškoj sobi", priča Mulabegović i dodaje: "Kuća Alije Đerzeleza je tipično bosanska ili sarajevska kuća. Može biti i hercegovačka, ali nije posavska zato što su jasno odvojene funkcije selamluka - muškog dijela i haremluka - ženskog dijela kuće."

U postupku obnove napravljen je zid koji dijeli mušku i žensku avliju. "Da ne bismo dvorište pregrađivali, a da bismo prostor vizuelno i funkcionalno povezali, napravili smo drveni zid koji asocira da je tu nekada bio zid i omogućava komunikaciju između dvaju dvorišta", objašnjava Mulabegović. Obnova kuće nije koncipirana kao statična muzejska postav-

*- Jesi l' čuo šehar Sarajevo
U Saraj'vu Begovu džamiju
Viš' džamije Šeh-Sinan tekiju
Pod tekijom Đerzelez Aliju
- Ja sam glavom Đerzelez Alija*

(Pričanje o Aliji Đerzelezu, Narodne pjesme muslimana u BiH; Kosta Herman, str. 585)

ka, nego se uz uvažavanje njezine autentičnosti i restauracije svih elemenata išlo na to da kuća bude obnovljeni spomenik koji će biti u funkciji i omogućiti i Sarajlijama i gostima da uživaju u njezinoj ljepoti.

Tokom projekta restauracije, prema riječima Mulabegovića, korištena su određena zapažanja na koje je ukazivao profesor Juraj Neidhart pišući o bosanskoj kući i filozofiji stanovanja toga doba. "Kuća ima vrlo interesantnu dispoziciju, konstruktivnu i funkcionalnu organizaciju prostora. To je kuća pod jednim krovom velika gotovo 280 kvadratnih metara", kaže Mulabegović. U muškom dijelu nalazila se muška soba na doksatu s kahve-odžakom povezanim s pripadajućom kamerijom i divanhanom. U drugom dijelu kuće nalazio se ženski dio - ženska soba s divanhanom, malom kamerijom i ostavom.

"Kad govorimo muški i ženski dio, to znači da je kuća povezana u smislu porodice, ukućana, ali nije funkcionalno povezana ako treba da dođu gosti kojima je namijenjeno da idu u muški dio", priča Mulabegović naglašavajući da je restauraciju musandera radio Nihad Bahtijarević, renomirani slikar restaurator. "Musander je povezan s kahve-odžakom u kome se nalazi kamin, a u tom kaminu se ložilo na peč s lončićima koja se nalazi u muškoj sobi. Nije, dakle, bilo prljanja te sobe, nije se u njoj ložilo, već s druge strane, a tamo je bilo toplo jer je vatra u ovoj peći davala toplinu", kaže Mulabegović. Kao posebnu zanimljivost izdvaja podatak da je na južnoj strani zida djelimično bio sačuvan mihrab, velikim dijelom oštećen, ali je uspješno restauriran. Također, u sobi domaćina u prizemlju, ispod starih slojeva kreča, nađen je slikarski mihrab, koji je Bahtijarević djelimično sačuvao i djelimično restaurirao.

Musanderi na spratu očuvani su i restaurirani, izuzetnog su kvaliteta u slikarskom radu, dok su musanderi u procesu svakodnevnog korištenja u prizemlju bili jednim dijelom oštećeni, ali su, također, djelimično obnovljeni. Sačuvani su originalni dolafi, plakari koji su bili u debelim zidovima prizemlja. Unutrašnja stolarija, vrata i dolafi i musanderi su autentični, a vanjska stolarija obnovljena je po uzoru na ostale iz tog perioda. Sobe na spratu, pored musandera bojenih i rezbarenih u većoj i manjoj mjeri te u drvetu urađenih, sadrže okolicu - police za ostavljanje tanjira, posuda, zatim sećije, mindere desetak centimetara izdignute iznad poda, s naslonima presvučenim vezovima, sinije, niske stolove i čilime.

Osnovni koncept kuće organiziran je tako da se prvo ulazi u mušku avliju u čijem produžetku je ženska avlija. Kada gosti dolaze u muški dio kuće, preko muškog dvorišta odla-

ze u mušku sobu, a potom na verandu i kameriju. Kamerije predstavljaju balkone u dvorištu ili divanhane s mušepcima. I muška i ženska avlija bile su kaldrmisane, s tim što je u ženskoj bila ljetna kuhinja, poluotvoreni objekt i vanjski WC. U produžetku ženske avlije nalazili su se zid i manja vrata na koja se ulazilo u bašču s voćnjacima i visokim i niskim rastišnjem. Iz muške avlije vanjskim basamacima moguće je ući u muški dio kuće. Iz ženske avlije ulazi se u hajat - ženski dio kuće, a iz hajata se basamacima može sići u muški dio kuće. "Muški i ženski dio kuće povezani su toplom vezom - kako to mi, arhitekti, zovemo - kroz sobe, hodnike, divanhane...", priča Mašić. Iz divanhane se išlo na verandu ili kameriju ili, pak, u sobu s doksatom, izbačenim dijelom kuće. Svaka soba u kući Alije Đerzeleza imala je zidanu peč s lončićima, zatim kupatilo, takozvanu banjicu. U sklopu peći nalazila se posuda s vodom. Također su neizostavni bili okolica i musander

koji su služili za ostavljanje posteljine. U mutvaku se pripremala hrana, gdje se ložilo i grijalo. U zimskom periodu se najčešće živjelo u prizemlju, a u ljetnom u sobama na spratu.

Jedna od karakteristika osmanske arhitekture toga doba jesu plitki krovovi i velike, izbačene strehe, budući da je objekt izgrađen od takvih materijala koji ne podnose vlagu - drvena konstrukcija s gredama te čerpičem, glinom za izolaciju. "Krovovi kuće Alije Đerzeleza su plitki četvorni, pokriveni ćeramidom, autentičnim bosanskim crijepom", kaže Mašić. Objekti ovog tipa imali su otvorene vizure prema jugu, prema Trebeviću, ali su bili zatvoreni mušepcima. Gotovo čitavom dužinom fasade kuće su imale verandu na koju se pristupalo muškim i ženskim basamacima. U muškom dijelu kuće nalazila se magaza za čuvanje žita, namirnica i priručnog alata. "Ulazna vrata u magazinu su od kovanog željeza, a kapija drvena", priča Mašić. Bašča koja se proteže ka jugozapadnoj strani sačuvala je dio autentičnog voćnjaka - jedan dud, krušku i nekoliko starih šljiva, ali i za nju je predviđeno, inicijativom Tatjane Ljujić-Mijatović i Azre Švrakić, dalje oplemenjivanje. Projektom je bašča dobila vrata iz Đerzelezove ulice, tako da se dolazak gostiju neće morati odvijati strogo kroz dvorište same kuće.

Činjenica da je epski Đerzelez prisutan kao historijska ličnost iz 15. vijeka, kao lik u epskim narodnim pjesmama i pandan Marku Kraljeviću u srpskoj epskoj pjesmi, da su široka prozna predanja o liku Alije Đerzeleza, da je prisutan u umjetničkoj literaturi (Ivo Andrić, Enver Čolaković), da je ličnost koja zapravo postoji stoljećima, obnova njegove kuće nesporan je arhitektonski pothvat značajan za Sarajevo, ali i cijelu BiH.



Kuća Alije Đerzeleza: Spomenik zapravo čine kuća i dvije avlije, bašča i avlijski zidovi. Na istočnoj strani je ulaz iz Sagrdžija, a na sjevernoj kuća je omeđena ulicom koja nosi Đerzelezovo ime. Nadomak kuće je još jedan vrijedni spomenik sarajevske historije - Hadži Sinanova tekija

ZAGREB

Otvoren novi Muzej suvremene umjetnosti

U Zagrebu je otvoren Muzej suvremene umjetnosti. Novi muzej smješten je u Novom Zagrebu i najveća je kulturna muzejska ustanova namjenski izgrađena od osamostaljenja hrvatske države. To je ujedno i investicija vrijedna oko 400 miliona kuna koju su u jednakim omjerima podijelili Grad Zagreb i Vlada RH posredstvom Ministarstva kulture.

Među 12 hiljada prikupljenih djela u MSU domaćih i inozemnih autora nastalih od pedesetih godina prošloga stoljeća do danas, Nada Beroš i Tihomir Milovac, kustosi i autori prvoga stalnog postava "Zbirke u pokretu" izabrali su 600 djela za prvi muzejski postav. Prvi put su iz muzejskih spremišta i depoa izneseni



"MSU"

ekspoziti stvoreni 60-ih i ranih 70-ih godina kad je u Zagrebu bilo stjecište svjetskih umjetnika koji su stvorili "Nove tendencije".

Kolekcija MSU može se pohvaliti djelima Josepha Beuysa, Christiana Boltanskog, Anette Messager, Nam June Paika, Victora Vasarelyja, Piera Dorazija, Otta Pienea, Jesusa Raphaela Sotoa, Almira Mavigniera. Zasluzeno mjesto u stalnom postavu, uz poznate

strance, dobili su hrvatski umjetnici Vjenceslav Richter, Miroslav Šutej i Aleksandar Srnc, Julije Knifer, Ivan Picelj, potom Edo Murtić, Dušan Džamonja, Tomislav Gotovac, Dalibora Martinis, Goran Trbuljak, Željko Jerman, Sanja Iveković, Kristina Leko, Željko Kipke te mnogi mlađi autori.

Osman "Cico" Vujinović

cell: 404-550-8054
fax: 770-962-3596
e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće

Izzybih **Ismet Omerašević**

Tax preparations, legal consultations, accounting, etc.

Tax Accounting Service

Office: 770-650-6622
Fax: 770-650-9478
Cell: 404-786-2318

1400 Parkmont Drive
Roswell, GA 30076

www.izzybih.com
E-mail: xzavnobih@aol.com

Humani čin glumaca "Audicije"

Glumci kulture sarajevske predstave "Audicije", njih jedanaest, zajedno sa dekanom sarajevske Akademije scenskih umjetnosti predali su sav prihod od karata predstave Udruženju za pomoć osobama s Down sindromom.

Studenti prvih generacija Odsjeka za glumu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, predvođeni profesorom Borom Stjepanovićem, izveli su u nedjelju, 20. decembra 2009. na sceni Akademije jednu od najgledanijih predstava na prostorima bivše Jugoslavije, "Audiciju", povodom 25. godišnjice njezine prve izvedbe.

Sav prihod od karata, u iznosi od 8.000 KM, biće uložen u projektne aktivnosti Udruženja „Život sa Down sindromom“ – sindromom koji inače nastaje usljed poremećaja u rasporedu i broju hromozoma u DNK. Sevdija Kujović, predsjednica Udruženja kaže da je ova simbolična pomoć zaista jedinstvena:

„Moram priznati da je ovo, od početka rada Udruženja, prvi put da nam neko sa strane inicira određenu donaciju. Obećavamo da će novac otići u prave projektne aktivnosti. Fokus u 2010. godini biće poboljšanje kvalitete u obrazovnom procesu djece sa Down sindromom.“

Glumac i ministar za kulturu Kantona Sarajevo Emir Hadžihafizbegović smatra da treba više pomagati rad ovakvih i sličnih udruženja:

„Mi smo željeli da sva ova priča oko 'Audicije' bude

jedno bijelo platno bez mrlje. Nismo htjeli ulaziti u neakve komercijalne varijante, a znamo kolika je zainteresiranost vladala za predstavu. Trebamo se stalno okretati oko sebe i, kad god možemo, pomoći i biti pri ruci svakome, pa i raznim udruženjima.“



Glumci Audicije uručuju donaciju

Udruženje "Život sa Down sindromom" uručilo je glumcima „Audicije“ i dekanu Akademije zahvalnicu na neizmjerne podršci.

„Ovo je znak da naša uporna obraćanja prema javnosti napokon pokazuju efekte. Zahvalila bih se glumačkoj ekipi 'Audicije', koja je prepoznala potrebe ovog udruženja, što na ovaj način promovise i diže svijest javnosti o potrebama djece i osoba sa Down sindromom,“ kazala je Maida Agić, majka jednog djeteta s Down sindromom.

Prema riječima glumca Senada Bašića, „Audicija“ je i nakon 25 godina uspjela ponovo okupiti kolege i dokazala da je neprevaziđena u svakom pogledu:

„Na predstavi 'Audicije' nakon toliko godina vladala je jedna svečarska atmosfera, bilo je toliko pozitivne energije, a prije svega ljudskosti. Glumci su srasli sa predstavom i postali svi do jednog dobri ljudi. To druženje od dva-tri dana koje smo imali zaista me fasciniralo i dalo nadu da ovdje, i u cijeloj regiji, treba učiniti napore da se ljudi zbliže, da ne misle toliko negativistički, jer postoje neki pozitivni i humani impulsi. Presretan sam zbog tog iskustva. Skupio sam dovoljno duhovne hrane, pogotovo prijateljstva, za sljedećih pet godina.“



"Simonida Puhalo"



"Mima Šiš"

Reditelj koji pomjera granice

Mnogo prije nego će snimiti najveći film svih vremena „Titanik“, kanadski reditelj James Cameron počeo je raditi na toliko ambicioznom i futurističkom ostvarenju, da je trebalo proći čak 14 godina kako bi se postigli tehnološki uslovi, potrebni za snimanje ovog filma. „Avatar“, što bi u prevodu značilo inkarnacija božanskog bića na Zemlji u obliku životinje, čovjeka ili drugog živog bića, konačno je snimljen i premijerno prikazan krajem prošle godine.

Novi standardi

Film je toliko oduševio gledatelje da je samo za prvu sedmicu gledanja zaradio blizu 232 miliona dolara od prodaje ulaznica širom svijeta. Do sada je već zaradio gotovo 400 miliona, a zainteresiranost za Cameronovo novo filmsko djelo ne jenjava, jer, kako filmski kritičari kažu, riječ je o revolucionarnom ostvarenju snimanom 3D tehnologijom, koja je do sada korištena samo kod animiranih filmova.

Procjenjuje se da je za snimanje utrošeno između 300 i 500 miliona dolara, što je sasvim opravdano, uzme li se u obzir da je Cameron ovim ostvarenjem postavio nove filmske standarde. No, Cameronova filmska ostvarenja oduvijek su bila poznata po postavljanju filmskih standarda, o čemu najbolje svjedoči njegov blockbuster „Titanik“, koji osvojio čak 11 Oskara. Nastanak „Avatara“, Cameron je vrlo jednostavno objasnio:

- Praktično sam u film stavio sve ono što sam želio vidjeti na jednom filmu. Privatnu projekciju za uski krug prijatelja reditelj je organizirao u svom domu i, sudeći prema njihovim reagiranjima, Cameron je znao da će film oduševiti javnost. Niko ne ostaje ravnodušan na avanturističku priču smještenu na planetu vanzemaljaca, neobičnu floru i faunu, borbu u futurističkoj džungli, gdje glavni lik, hrabri avatar, pokušava pobijediti bijesnu zvijer.

- Inspiraciju sam pronašao u brojnim naučno-fantastičnim knjigama koje sam čitao još kao dječak. Oduvijek me fascinirala naučna fantastika. Na filmu sam angažirao crtače, koji su stvarali glavne likove, neobična bića, svemirske brodove, robote. Bilo je veoma uzbudljivo, a meni se činilo kao da sam se vratio svojim korijenima - kaže iskusni reditelj, čijim je umijećem stvaranja filmova oduševljen čak i slavni Steven Spielberg.

Za glavnu zvijezdu „Avatara“ Came-

ron je izabrao australskog glumca Sama Worthingtona, koji oživljava Jakea Sullyja, paraliziranog marinca. Jake pristaje otići na Pandoru, planetu vanzemaljaca, i postaje avatar, ljudski hibrid koji se zaljubljuje u Na'vi domorotkinju Neytiri.

Mogući nastavak

- Priča govori o tome šta se događa kada tehnološki superiornije kulture dolaze među one manje napredne i žele osvojiti njihove resurse. Takve priče nikada se dobro ne završe. To je, također, i ljubavna priča - objašnjava Cameron.

Čak 18 mjeseci bilo je potrebno za kreiranje likova i planeta, okruženja i vozila u „Avataru“. Cameron je za ove potrebe angažirao kompaniju svog kolege, reditelja Petera Jacksona, stvaraoca „Gospodara prstenova“.

- Forsirali smo tehnologiju i pomjerali granice. Ali, sve dok nisam vidio Golluma u „Gospodaru prstenova“, mislio sam da je nemoguće stvoriti „Avatara“ - iskren je Cameron.

Više od 60 crtača, scenarista, produkcijskih asistenata i kompjuterskih stručnjaka radilo je na „Avataru“, realizirajući nemoguće ideje. Glumci su, također, morali naučiti izmišljeni na'vi jezik, na kojem je profesor lingvistike radio cijele četiri godine. Glavni lik, Sam Worthington, kojeg se gledatelji sjećaju iz posljednjeg nastavka „Terminatora“, čak je 13 mjeseci proveo snimajući svoje scene. Kasnije je izjavio kako ga nikada niko ranije nije toliko forsirao.

Ovaj film toliko oduševljava sve filmofile da već s nestrpljenjem očekuju njegov nastavak. No, o mogućem snimanju drugog dijela, poznati reditelj kaže:

- Za sada vam ne mogu reći ništa o tome. Volio bih da ovaj film doživi tako veliki uspjeh i da publika želi njegov drugi dio, ali nisam baš siguran da još sljedeće tri godine želim provesti stvarajući novi film. Zapravo, sve je vrlo jednostavno. Volio bih se malo baviti istraživanjem, ali u isto vrijeme i umjetnošću. Te dvije stvari me najviše ispunjavaju. A,

nakon što sam snimio „Avatara“, nadam se da sam zaradio toliko novca da se malo mogu odmoriti i posvetiti novom istraživanju - našalio se 55-godišnji reditelj.

Uporedo s nastavljanjem filma, stvarala se i kompjuterska igra „Avatar“, pa tako ljubitelji video igara imaju priliku i sami iskusiti avanturistički život na Pandori.



Scena iz filma „Avatar“

Objavljene nominacije za Zlatni globus

Na službenim stranicama organizacije dodjele Zlatnog globusa, Hollywood foreign press association objavio je nominacije za tradicionalnu 67. dodjelu tih nagrada koja će se održati 17. januara u Hollywoodu.

U kategoriji za najbolji film nominovani su među ostalima novi hit Jamesa Camerona Avatar, te Nemilosrdni gadovi Quentina Tarantina, koji su već postali klasik.

Nominacije za najbolju žensku glumicu su Emily Blunt, Sadri Bullock i Helen Mirren. Po prvi su puta nominirane i Carey Mulligan i Gabourey Sidibe.

U muškoj kategoriji za kipiće će se boriti Jeff Bridges, George Clooney, Colin Firth, Morgan Freeman i Tobey Maguire. Jeff Bridges je do sada bio nominovan sveukupno u tri kategorije, ali nikada nije dobio Globus. Veteran Zlatnog globusa, George Clooney, do sada je osvojio dva kipića i brojne nominacije, dok je njegovim kolegama, Firthu i Maguireu ovo prva nominacija.

U kategoriji najbolje glumice u komediji ili mjuziklu nominovane su Sandra Bullock, Marion Cotillard i Julia Roberts, koja već u kolekciji ima tri nagrade. U toj je kategoriji nominovana i Meryl Streep, glumica sa najviše nominacija u historiji dodjele nagrada.

Snima se film o Dini Dvorniku



Dino Dvornik

Fran Prizmić i Arijan Vuica uz veliku podršku Danijele Dvornik snimaju 45-minutni muzičko-dokumentarni film o Dini Dvorniku. Premijera bi trebala biti u avgustu ove godine u Splitu.

U filmu će biti i privatnih trenutaka, a Danijela će im rado ustupiti i do sada neobjavljene intervju koje je s prerano preminu-

lim kraljem funka radila sama.

U filmu će se pojaviti i Nina Badrić, Gibonni, Alka Vuica i Dean Dvornik, a uloga voditeljice pripast će Danijeli Dvornik.

ALPHA TRANSPORT GROUP, INC.

5400 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

Truck Driving School
auto-škola za vožnju kamiona

Phones: 314-351-5280
314-600-1736
314-680-3860

Fax: 314-351-5282

Toll free: 866-326-5225

MUST SELL

- BANK FORECLOSURES
- FIXER UPPERS
- HUD HOMES
- DISTRESS SALE
- CORPORATE OWNED PROPERTIES

FREE LIST WITH PICTURES UPDATED DAILY

WWW.GWINNETTDISTRESS.COM

LG razvio najtanji televizor na svijetu

Južnokorejski elektronski gigant LG razvio je najtanji televizor na svijetu - debljine samo 2,6 milimetara.

Prethodni rekord od 3,9 milimetara držao je najveći svjetski proizvođač televizora "Samsung", domaći konkurent LG-a, prenijeli su francuski mediji.

Najtanji svjetski televizor ima dijagonalu od 106 centimetara i težak je manje od četiri kilograma.

Novi televizori imaju i tendenciju smanjenja težine, u čemu proizvođačima pomažu sve tanji ekrani.

Ekрани su i sve manji zagađivači, što se postiže modifikovanjem retro-osvjetljenja koje se sada realizuje na ravnim ekranima uz pomoć dioda koje emituju svjetlost (Light -Emitting Diodes - LED) smještenim na obodu ekrana.

Ta tehnologija, koju koriste i "Samsung" i LG, zove se "LED edge".

Novi LG televizor, čija cijena još nije objavljena, trebalo bi da bude predstavljen 6. januara u Las Vegasu, na najvećem svjetskom sajmu elektronike namjenjene širokoj potrošnji (Consumer Electronics Show).



U januaru novi Googleov telefon?

Prošlog mjeseca objavljeni su izvještaji u kojima se tvrdilo da će se u januaru pojaviti Googleov mobilni telefon, a sada su dobili i ozbiljnu potvrdu sudeći prema porukama u kojima zaposleni u Googleu na Twitteru objavljuju da testiraju novi uređaj koji koristi Android 2.1.

Novi telefon liči na HTC-ov model Bravo i označen je sa ADP 2, dok je pored njega ranije prikazani Android Dev Phone 1. Google ne nudi nikakve informacije o tom telefonu, već samo sliku.

Firefox 3.5 preuzima tržište

Prema rezultatima analitičarske kompanije StatCounter, Mozillin Firefox 3.5 browser je trenutno najpopularniji komad softvera za surfanje Internetom. Ovaj browser je preuzeo prvu poziciju od Internet Explorera 7.0. Ovaj browser, koji se koristi na svim platformama, je koristilo 21,93% korisnika, dok je IE7 na drugom mjestu sa 21,2%. Microsoft ipak može biti zadovoljan, pošto treće mjesto drži IE8 sa 20,33% korisnika kao i četvrto sa 13,89%. Ipak, ovo istraživanje je zasnovano na prometu koji je ostvaren na Internetu putem browsera, tako da je moguće da korisnici FF-a više surfaju netom nego korisnici Internet Explorera. Kada se uzmu ukupni rezultati, sve verzije Internet Explorera vode sa 55,42% dok Firefox 3.0 i 3.5 koristi 30,94% korisnika. Verzija Firefoxa 2.0 se potpuno izgubila sa tržišta.

We \$olve Debt Problems

CALL NOW and get an advocate on your side!

- We're **experts** at negotiating reductions with the credit card companies
- We can arrange one **affordable** monthly payment
- **Save money** - Get out of debt **FASTER** than you can on your own
- Avoid bankruptcy and maintain your dignity
- Have an advocate deal with your creditors

If you have over \$12,000 in debt, **CALL NOW!**



FREE Consultation

- ⇒ No Obligation
- ⇒ Confidential

1-888-278-0280

Not available in all states



Dino Multi-Services

DMS

PREVODI, NOTARSKI I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
(međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DMSERVICE@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO

Zia Travel

Independent Travel Agent
Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave, Suite 12
St. Louis, MO 63109

314-638-7347

toll free 877-540-6729

cell 314-600-3265

ziatravel@hotmail.com



Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

**Za sve informacije na našem jeziku
obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057**

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens.
Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.
& turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone
Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE! **

SAFET SUŠIĆ SELEKTOR!

Safet Sušić je izabran za novog selektora fudbalske reprezentacije BiH jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH (FS BiH). Uz Sušića, u konkurenciji su bili Sergej Barbarez, Blaž Slišković i Ljupko Petrović.



Jedan od zahtjeva članova Izvršnog odbora bio je da se Sušić preseli iz Pariza, gdje trenutno živi, u Sarajevo, što je, kako nezvanično saznajemo, i dogovoreno na obostrano zadovoljstvo.

Safet Sušić rođen je 13. aprila 1955. godine u Zavidovićima, a karijeru je počeo u lokalnoj Krivaji, odakle je prešao u Fudbalski klub Sarajevo. Za tim sa Koševa od 1972. do 1982. godine odigrao je 350 utakmica i postigao 250 golova.


Narednih devet sezona proveo je u Paris Saint-Germainu, kada je i uslijedio veliki procvat ovog kluba. Karijeru je završio u francuskom Red Staru.

Za reprezentaciju bivše Jugoslavije Sušić je odigrao 54 utakmice i postigao 21 gol, a njegov početak reprezentativne karijere još niko nije ponovio. Debitovao je za Jugoslaviju 5. oktobra 1977. godine u Budimpešti protiv Mađarske i postigao dva gola, da bi već u narednom susretu protiv Rumunije u Bukureštu zabilježio het-trik.

Za najboljeg fudbalera bivše Jugoslavije proglašen je 1979. godine, a 2000. godine povodom proslavljanja 50 godina Evropske fudbalske federacije (UEFA) zvanično je proglašen za najboljeg fudbalera BiH 20. stoljeća.

Trenersku karijeru počeo je 1994. godine u Kanu (Cannes), a vodio je i turske klubove Istanbulspor, Konyaspor, Ankaraspor, Rizespor, kao i Al-Hilal iz Saudijske Arabije.

Safet Sušić-Pape na klupi BiH naslijediće Miroslava Ćiru Blaževića, koji je reprezentaciju BiH odveo do baraža za Svjetsko prvenstvo 2010. godine, gdje je Portugal bio uspješniji.



Here's a Valuable Healthcare Secret for You and Your Family

Hi, I'm Kym Douglas, TV and Radio Health Correspondent. I'm here to tell you a secret about healthcare. Did you know that for as little as \$69.95 monthly you can protect your entire family's health? I want you to know that HealthcareOne™ is your solution, today, right now.

Medical Discount Programs For Individuals and Families

Entire Family Only **\$69.95** per month

- Medical
- Dental
- Vision
- Prescriptions

- Everyone is Accepted
- Access to over 900,000 Provider Locations Nationwide

CALL NOW!

1-877-468-1208

HealthcareOne™
Healthcare For The People

ALSO INCLUDES:

- Doctor visits
- Hospitalization
- 24 hr. nurse hotline
- Children's braces
- Chiropractic
- Eyeglasses and more

FREE
HealthcareOneRx™
Discount Card when you join!*

*FREE Rx Plan Membership with enrollment in Dental + HealthcareOne™ BASIC and HealthcareOne™ ULTRA Plans. HealthcareOne™ IS NOT HEALTH INSURANCE AND IS NOT INTENDED TO REPLACE INSURANCE. Plan not available in IL, KS, MD, MI, NH, NV, and VT. Plan provides discounts of participating healthcare providers for medical services. Discounts vary based on provider type and service provided. Plan members are obligated to pay the discounted rate for all healthcare services at time of service. Online Provider Search www.healthcareone.com/providersearch. Member can cancel membership within first 30 days after receipt of membership kit for full refund of membership dues less the non-refundable enrollment fee.

dish NETWORK **BEST OFFER EVER!**

Over 100 channels

\$19.99 / Month

Lock In Your Savings! For 12 Months!

Call Today and Receive:

- Free for 3 Months 15 Movie Channels Including HBO & SHOWTIME
- cineMAX for a YEAR for ONLY a penny!
- Lowest Price Nationwide!
- FREE 4 Room System with DVR!

Classic Bronze 100 Lock In Your Savings for 12 months! **\$19.99** / MONTH (Reg. Price \$24.99/mo) Over 100 All-Digital Channels!

Get 100% Digital TV Today! **FREE**

- 4 Room System with DVR
- Platinum High-Definition
- High-Definition DVR Receiver
- Professional Installation

Hundreds More Channels Available!

Call Now! \$570 Sign-Up Bonus!

1-866-771-5831

Call 7 Days a week - 8am - 11pm EST Promo Code: Q13

*Requires qualifying commitment and a valid major credit card. Satisfactory credit score required. Call for full details and disclaimer.

dish NETWORK AUTHORIZED RETAILER

Wish you could
reverse time and head
back to school?

It's never too late!

↓ Let us help you find
the school or program
that fits your goals.

**SPEAK TO AN
ADVISOR NOW!**

9 A.M. - 9 P.M. EST AT

877-476-0557



A DEGREE, DIPLOMA, OR
CERTIFICATE CAN HELP YOU:

- Start A New Career
- Earn More Money
- Advance Quickly
- Secure Your Future

FREE EDUCATION ADVICE: AN ADVISOR IS READY TO HELP

CAREER TRAINING

- ★ Turn Your Passion Into a Career
- ★ Fast, Convenient, and Flexible
- ★ Get a Job in Culinary, Fashion, Design or Other Hot Fields

collegebound
network

Changing Lives Through
Education Since 1987

Own a new computer for just
\$29.99* per week!

And improve your credit score at the same time!

Bad Credit, No Credit? No Problem!
There's no credit check, so you
won't be turned down.



If you can afford a weekly
payment of just \$29.99* for
just 12 months, then you're
already approved for a
brand new Dell™ or HP™
Computer, guaranteed.

ACT NOW AND RECEIVE:

In-Car GPS System
Free MP3 Player
Free Printer with select models



Call today to get
the computer of
your dreams, and
improve your credit
at the same time.

Give us a call today!

1-877-470-6957

*Prices start at \$29.99 but may vary by model.

Blažević: Tužan sam, ali sam se morao povući

Iako je proteklih dana najavljiavao da će reprezentaciju Bosne i Hercegovine odvesti na Euro, Miroslav Blažević nije izdržao. Digao je sidro i već pravi druge planove, one kineske, gdje bi u Šangaju trebao rezultatski potvrditi milion eura vrijednu investiciju.

Sa BiH se rastao bez mnogo euforije, iako je tokom proteklih mjeseci bezrezervno imao podršku javnosti, navijača, raje... Čarolije je nestalo i morao je da ode. Tako barem on kaže...

- Dalje se više nije moglo. Prvih dana sam i vjerovao da su oni potresi samo lakši zemljotres, ali kako je vrijeme odmicalo, bilo mi je sve teže. Nisam mogao dalje - kaže Blažević, koji se javio na hrvatski broj mobitela.

Zadnjih noći se, kaže, nije mnogo spavalo. Priznaje da je više razmišljao o BiH, nego o Kini...

- Bilo je odlično, dok je trajalo. Poraz od Portugala nas je sve dotukao i rastanak je bio neminovan. Nisam očekivao da će doći do komplikacija. Sada sam tužan, ali sam se morao povući - kaže Blažević.

O Kini i ponudi od milion eura ne želi razgovarati. Tek spomene da nije sve u novcu...

- Ponovo se vraćam na moja primanja u BiH. To je daleko od onih 750.000 eura kako neki pišu. Zaboravio sam sve i idem dalje. Isto tako kažem da u Kini neću dobiti milion eura. To je daleko manje novca, osim ako ne bih osvojio prvenstvo. A moji su po kvaliteti peti tim u ligi - priča Blažević.

Misimovića nije spomenuo. Nema ni potrebe nakon silnih prepucavanja, iako je nakon odlaska u jednom dijelu javnosti ponudio novu verziju.

- Misimoviću nisam otišao u Wolfsburg, jer nikada nikome u životu nisam otišao na noge, pa nisam ni sada. Tu je kraj priče - govori Blažević.

U ovih nekoliko narednih dana ostat će u Hrvatsku. Narednog vikenda ide u Šangaj...

- Imam još nekog posla, pa idem u Kinu. Znam da me čeka težak posao, ali „zapaliti“ ću ja njih vrlo brzo - kazao je Blažević, a sličnu priču je ponudio i kada je u julu 2008. došao u BiH.

Sada već bivši selektor Blažević, na svom stolu ima tri konkretne ponude. Naime, pored kineskog Šangaja, za Ćirine usluge zainteresirani su još turski Fenerbahçe i novosadska Vojvodina.

- Kina je prioritet, za ostalo ćemo vidjeti - kazao je Blažević.

ZDRAVLJE

Ljekovito bilje: Datula

Datula (lat. phoenix dactylifera) je biljka iz porodice arecaceae (palmi), koja se uzgaja na Srednjem istoku već 5.000 godina. Među arabljanskom florom datula drži prvo mjesto.

Ona daje najrasprostranjeniji i najcjenjeniji plod, datulu (urmu). Zajedno sa mlijekom čini glavnu namirnicu dnevnog beduinskog jelovnika i izuzev devinog mesa, jedina je njegova tvrda hrana. Od istucanih koštica datule prave se kolačići, koji su svakodnevna hrana kamila.

Pretpostavlja se da je porijeklo datule sa sjevera Afrike ili jugozapadne Azije. Ponekad ih i zovu "hljeb pustinje", jer više od dvije trećine težine datule čini prirodni šećer. Stari Egipćani su ih smatrali simbolom plodnosti, dok su ih Grci i Rimljani koristili za ukrašavanje svojih proslava. Danas se datule uzgajaju u više od 40 zemalja svijeta.

Postoji više od 600 vrsta datula. Drvo je visoko 15-25 metara. To je vrlo slatko voće, po obliku slično maslini, koje se sastoji od mesnatog dijela i koštice. Mesnati dio ploda sadrži 44-88 odsto ukupnih šećera, 15 minerala, masti, vodu, proteine, vitamine i visok udio prehrambenih vlakana. Energetska vrijednost 100 grama datula iznosi 250 kalorija.

Bogatstvo vitamina i minerala

Udio masnih kiselina je mali, dok sjemenka sadrži oko 50 odsto oleinske kiseline. Od minerala, datule sadrže najviše kalijuma, dok su kalcijum, kobalt, bakar, željezo, magnezijum, mangan, fosfor, natrijum i cink prisutni u manjim količinama. Zanimljivo je da datule sadrže i fluor, koji je bitan za zaštitu zuba od karijesa, te selen, važan za imuni sistem.

Datule, za razliku od ostalih vrsta voća, sadrže čak 23 amino kiseline. Vitamini su prisutni u malim količinama (C, B1, B2, niacin i A), dok je sadržaj prehrambenih vlakana relativno visok i zavisi od zrelosti biljke.

S obzirom na njihovu veliku medicinsku i hranjivu vrijednost, smatra se da su datule najbolja hrana budućnosti. Koriste se kao hrana i za pravljenje osvježavajućih napitaka, sirupa, alkoholnih pića i kao surogat kafe. Idealne su u ishrani onih koji se bave intelektualnim radom. Mogu se kombinovati i sa muslijem.

Ljekovito djelovanje

Datule sadrže prirodni šećer koji se lako apsorbuje i vari, pa je zato prikladan i siguran za dječji trbuh i crijeva. Sok od datula je koristan, naročito ako se izmiješa s mlijekom. Kaša od datula i meda se koristi za liječenje prolijeva i dizenterije kod djece i u tom slučaju se uzima tri puta dnevno. Ova kaša takođe ublažava bolove desni za vrijeme nicanja zuba i olakšava taj proces.

Datule se koriste i za liječenje crijevnih smetnji, jer pospješuju crijevne funkcije i pomažu razvoj korisnih bakterija u njima. Veoma su korisne i u liječenju tvrde stolice, jer materije koje se nalaze u urmama stimulišu lijena crijeva.

Sirup je koristan i starijim osobama, te za liječenje seksualnih smetnji kod oba pola. Poboljšava izdržljivost i čisti tijelo od otrova koji se u ćelijama nakupljaju s vremenom. Takođe, uzimanje soka od datula pomaže u liječenju grlobolje, različitih vrsta groznice i prehlade.

S obzirom na to da sadrže velike količine minerala, soli i vitamina, datule znatno utiču na rad mozga i njegovu vitalnost što dovodi do, danas, izuzetno neophodne psihičke stabilnosti čovjeka.

Datule su od velike važnosti za trudnice neposredno pred porod, s obzirom na to da stimulišu matericu regulisanjem i pospješivanjem kontrakcija. Nakon poroda veoma su djelotvorne za oporavljanje materice.

Recepti

Frape od banana i datula

Izvrstan je za početak dana ili kad god osjećate pad energije i koncentracije. Za dvije porcije potrebno je 10 datula bez košpica krupno narezanih, dvije šoljice mlijeka, velika zrela banana i malo cimeta. Datule i mlijeko miksajte na velikoj brzini, dok se potpuno ne izmiješaju u jednoličnu tekućinu. Ako je potrebno datule prethodno namočite u toploj vodi ili mlijeku i pustite da odstoje i omekšaju. Dodajte bananu i cimet i miksajte još petnaestak sekundi dok frape ne postane gust i pjenast. Cimet čini mlijeko probavljivijim i frape ukusnijim.

Salata od datula

Potrebno je pola kg datula, tri narandže, mala limenka ananasa, 10 dkg oraha, tri kašike šećera, dva limuna, malo cimeta i čašica ruma. Na kriške narezane narandže, ocijeđene kocke ananasa i orahove jezgre izmiješamo s datulama. Limunov sok, šećer, malo soka od ananasa i rum izmiješamo i prelijemo preko voća. Mariniramo 15 minuta.

Voćna salama

Potrebno je 30 dag suhih šljiva, 50 dkg smokava, 25 dkg datula, 15 dkg oraha, 20 dkg šećera u prahu, kora od narandže i kristal šećer. Očišćene šljive, orahe i koru narandže izrežite na sitne komadiće. Smokve i datule sameljite. Šećer s malo vode kuhajte dok ne postane melasast, zatim dodajte svo voće i dobro izmiješajte. Aluminijumsku foliju pospite s malo šećera i pomoću njega oblikujte salamu, te je stavite u frižider. Kad se stvrdne, režite na tanke kriške.





20+ TELEVIZIJSKIH KANALA

Svi TV kanali su LIVE i na Local American Time

500+ Naslova na Video On Demand

✓ Bez potrebe satelita! ✓ Bez potrebe kompjutera!



20+ kanala samo na BalkaniaTV

Generalni zastupnik
Rasim Djuliman
Tel: 678.377.2474
Cell: 678.764.8860

RTV BOSTEL - Chicago
 Kanal "D" - Djeći Kanal
 Balkanika Music TV
 Federina TV - Sarajevo
 Jasmin TV - Stari Vitez
 DM SAT - Dragana Mirkovic
 RTS - Beograd
 ATLAS TV - Podgorica
 BHT 1 - Sarajevo
 Kanal 5 - Split
 OBN - Sarajevo
 ALFA - Sarajevo
 AMNA TV - Tesanj
 Balkania Plus - New York
 RTCG - Podgorica
 Otvorena Televizija - Zagreb
 Lait Music - Tuzla

Kanal "D" - Local Time
 Otvorena Televizija - Local Time
 Jasmin TV - Local Time
 DM SAT - Local Time
 RTS - Local Time
 BHT 1 - Local Time
 Kanal 5 - Local Time
 RTV Duga - Local Time
 OBN - Local Time
 AMNA TV - Local Time
 Balkania TV - Local Time
 RTCG - Local Time

more channels coming soon!



NOVOSTI, SPORT, ZABAVA, DJECI PROGRAM,
 SPEKTAKLI I.TD. - SAMO na BalkaniaTV

www.BalkaniaTV.com

1-866-639-8911

\$29
a month



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
- * Krivično pravo
- * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

**NOVA
ADRESA!**

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
 3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, GA 30096

PLAVI ORKESTAR

“Amerika”

Konačno, fantastično, vrijedilo je čekati! U decembru 2009. je na internetu puštena nova pjesma orkestra u plavom. Singl “Amerika” najavljuje novi album koji će “Plavi orkestar” objaviti u februaru 2010. u izdanju kuće “Dallas Records”. Na ploči će se nalaziti 11 pjesama, a Saša Lošić i ekipa su najavili i veliku promotivnu turneju po zemljama bivše Jugoslavije, a zasad su potvrđeni koncerti u Ljubljani 26. februara, Zagrebu 13. marta i u Beogradu 27. marta. Što se sarajevskog koncerta tiče planovi se takođe uveliko kuju, a moglo bi se desiti da povratničku turneju završe baš u svom gradu.

LEPA BRENA

Hajde opet da se volimo

Lepa Brena se priprema za snimanje četvrtog nastavka filmskog serijala “Hajde da se volimo”, objavili su regionalni mediji. Prema nezvaničnim informacijama, od izvora bliskih popularnoj pjevačici, u nastavku će biti ispričana priča o njenom upoznavanju sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem i njihovoj ljubavnoj vezi koja je započela još 1987. godine.

Dvadeset godina nakon “Hajde da se volimo 3” Lepa Brena se odlučila snimiti još jedan nastavak, a kako su izvijestili regionalni mediji u tom filmu glumit će i bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović

“Rado bih prihvatio ulogu u tom filmu. Siguran sam da će Brena skupiti ekipu”, izjavio je Hadžihafizbegović.

Brena je također potvrdila kako planira da joj u bliskoj budućnost snimanje četvrtog nastavka bude na listi prioriteta.

SEVERINA

“Prijateljstvo u doba recesije”

Attraktivna pop pjevačica Severina Vučković fotografisala se za kalendar “Prijateljstvo u doba recesije”. Već četvrtu godinu organizacija za gay prava Queeria centar iz Srbije objavljuje kalendar u kome se pored gay aktivista pojavljuju javne osobe iz Srbije i regije.



Četvrti Queeria kalendar je, kako kažu članovi udruženja, jedno veliko hvala svim hrabrim ženama koje su nas razumjele, bile solidarne, preduzimale akcije i javno zastupale naša prava, koje su nas podržavale i onda kada smo bili beskrajno dosadni, naporni i kada uprkos svemu nismo mogli da kažemo da im se cipele slažu sa tašnom.

Na kalendaru za 2010. godinu nalaze se pored Severine i djevojke sa srpske javne scene Sandra Perović, Luna Lu, Jelena Mačić i druge.

Fotografija Severine koja je korištena nastala je prošle godine za potrebe snimanja promotivnih fotografija albuma Zdravo Marijo, a djelo je Severinine prijateljice, poznate fotografkinje Biljane Gaurine.

ŽELJKO JOKSIMOVIĆ

Promocija “Ljubavi”

Pjevač i kompozitor Željko Joksimović održao je prošlog mjeseca u novobeogradskom “Expo centru” koncertnu promociju novog albuma “Ljubavi” koja je, u najmanju ruku, podsjećala na holivudsku dodjelu Oskara. Joksimović se u specijalno dekorisanoj dvorani pojavio u društvu djevojke, voditeljke RTS-a Jovane Janković, i kćerke Mine.

Uz pratnju simfonijskog orkestra koncert je započeo pjesmom “Ljubavi”, za koju je tekst napisao Momčilo Bajagić Bajaga.

“Započinjem večerašnji nastup upravo ovom pjesmom, jer ja živim od ljubavi i emocija. Od svog dragog prijatelja Bajage dobio sam najlepší tekst ikada napisan”, rekao je Željko, koji je prisutnima otpjevao sve pjesme sa albuma.

Generalni direktor “Telekoma Srbija” Branko Radujko uručio je Željku povelju, budući da je popularni pjevač za samo dvije nedelje prodao 300.000 primjeraka novog CD-a uz MTS pre-paid paket, a doštampano izdanje albuma naći će se u prodaji za 10 dana u izdanju “Minakorda” i “City recordsa”.

Među VIP zvanicama na promociji našli su se: Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Viki Miljković, Saša Matić, Jelena Tomašević, Goran i Ivana Karić, Bajaga, Saša Kapor, Marko Kon, Žika i Jelena iz grupe “Zana”, Olivera Kovačević, Ivana Selakov, Dženan Lončarević, Maja Japundža-Nikolić i Nataša Miljković, koja se prvi put posle porođaja pojavila u javnosti.

*** **FORECLOSURES**

No / Low Down Payment
Starting at \$49,900.
FREE list with pictures.

www.gwinnettdistress.com

Free recorded message
1-877-499-6869

ID # 2002

Novi skandal: Britney Spears imala pobačaj



Nakon nekadašnje velike popularnosti, Britney Spears srozala se do dna i redala skandal za skandalom, a najnoviji govori o pobačaju.

Britney se navodno prije dvije godine pomirila sa svojim bivšim mužem Kevinom Federlinom te ostala trudna. Prema tabloidu The National Enquirer, Kevin nije vjerovao da je otac pa je Britney pobacila.

Pjevačica se još uvijek nije pomirila sa tom odlukom, a nedavno je u jednom od mnogobrojnih histeričnih napadaja vikala: "Ubila sam svoje dijete".

"Britney se svaki Božić bori sa depresijom, ali ovaj je bio najgori do sada", opisao je izvor stanje nesretne pjevačice koja se svako malo nađe na žutim stranicama.

"Kućanice" čeka grozna budućnost

Nakon avionske nesreće na sredini sezone, u SAD je 3. januara prikazana epizoda koja je pokazala kojim su putevima krenuli životi junakinja serije. Ne zna se koja je sudbina gora: ona koja čeka Gabrielle, koja će igrati osiromašenu, posijedila babu sa demencijom, ili Susan, koja će postati toliko proždrljiva da će nabiti tristotinjak kila i neće se moći micati bez tuđe pomoći. (a Bree bi trebala opet biti sa Orsonom, koji nakon nesreće završi u invalidskim kolicima.)

"Najskuplja stvar na snimanju epizode bio je kostim za debelu Teri", kaže tvorac serije Marc Cherry, ali i dodaje da gledaoci ne moraju biti zabrinuti za sudbinu svojih omiljenih likova:

"Radimo nešto što nikad prije nismo. To je naša "šta bi bilo" epizoda, u kojoj prikazujemo pet scenarija u kojima naše kućanice razmišljaju o svojim životima nakon nesreće. One koje su izgubile nekoga zamišljaju kakav bi im život bio da su njihovi voljeni preživjeli. Neki i zamišljaju kako bi izgledalo da se nisu vjenčali sa onima sa kojima su se vjenčali. Ali ne brinite, jer su ti skokovi kroz vrijeme sasvim hipotetični, nekima u snu, a nekima pod anestezijom na operacijskom stolu. Za neke će to biti veoma zabavno, a drugima će srce prepući od toga", najavio je autor serije i dodao da ćemo Susaninog sina MJ-a i Gabbyinu kćerku Celiju vidjeti kao odrasle i da su već odabrani glumci koji će ih odigrati.

Tiger se od javnosti i supruge skriva s ljubavnicom

Tiger Woods (33), navodno, planira započeti zajednički život s jednom od svojih ljubavnica, Rachel Uchitel

Od silnih bura koje su se podigle oko afera s hordama ljubavnica, Tiger Woods se povukao na Floridu, a da mu ne bi bilo dosadno, društvo mu pravi prva u javnosti imenovana ljubavnica Rachel Uchitel.

Woods se od početka skandala skriva od medija, koji su se usmjerili na njegovu jahtu znakovita imena Privatnost, koja je već neko vrijeme usidrena u Palm Beachu na Floridu.

Posljednja vijest pristigla od revnih novinara govori kako su Tiger i Rachel u subotu viđeni na jednoj privatnoj zabavi u nježnom i prisnom druženju te Entertainment Tonight tvrdi da žive zajedno na njegovoj jahti.

Tigerova supruga Elin Nordegren, s druge strane, odgađa rastavu braka kako bi uzela što veći dio silnog bogatstva, a što joj, svakako, pripada.

Mira Furlan pridružiće se seriji Navy CIS

U popularnoj seriji "Navy CIS" trebala bi se uskoro pojaviti i glumica Mira Furlan, a tumačiti će ulogu Dine Risi.

Tako će se Gibbsovom timu pridružiti i poznata glumica, koja je već glumila u hit serijama preko bare. Imali smo je tako prilike vidjeti u kulturnoj seriji "Izgubljeni", te "Babylon 5", piše Index.

Mira, koja se na našim prostorima proslavila ulogama u serijama "Smogovci", "Putovanje u Vučjak", te "Vratit će se rode" je 1991. emigrirala u SAD sa svojim suprugom Goranom Gajićem, a nedavno je otkrila kako joj se život promijenio kad je prije deset godina dobila sina Marka. U svojoj plodnoj karijeri ostvarila je čak 25 naslovnih filmskih uloga, a dobila je i dvije Zlatne arene.



**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Slobodni pripadnici ovog znaka imaju prilike da uđu u strastvenu vezu.
Zdravlje: Solidno.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Slobodni pripadnici ovog znaka će ovaj mjesec uglavnom provesti okruženi prijateljima i porodicom. Zdravlje: Krajem mjeseca su moguće manje infekcije respiratornih organa.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Zauzeti pripadnici ovog znaka će naredni mjesec provesti u okruženju poslovnih partnera, pa se partner može osjetiti zapostavljenim. Zdravlje: Moguće glavobolje.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Rakovi koji su u vezi mogu iskoristiti ovaj mjesec kako bi svoju vezu ozvaničili. Zdravlje: Moguće povrede.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Slobodni Lavovi će ovaj mjesec provesti kod kuće, uslijed nestašice sredstava za svoje lude provode. Zdravlje: Posjetite stomatologa.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Djevice ovaj mjesec ne bi trebale razmišljati o promjeni mjesta boravka. Ljubav: Težit ćete konstantnoj zabavi. Zdravlje: Solidno.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Ovog mjeseca bit ćete raspoloženi za manipulisanje osjećanjima drugih i lažima. Zdravlje: Moguće su stomačne tegobe zbog pretjeranog unosa nezdravih materija.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Škorpije ovog mjeseca mogu upasti u ozbiljne finansijske probleme. Ljubav: Škorpije će ovaj mjesec uglavnom provesti u krugu porodice. Zdravlje: Solidno.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)


Ljubav: Zauzeti pripadnici ovog znaka će ovog mjeseca biti obasipani pažnjom i ljubavlju. Zdravlje: Unos alkohola i opijata svedite na minimum.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Slobodni Jarčevi će neodoljivo djelovati prema suprotnom spolu. Zdravlje: Odlično.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Vodolije koje su u vezi ili braku ovog mjeseca mogu očekivati nepovoljan odnos sa partnerom. Zdravlje: Zdravlje će vam ovog mjeseca biti promjenljivo i bilo bi preporučljivo da posjetite ljekara.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Zauzete RIBE ovog mjeseca mogu očekivati mnoga prijatna iznenađenja. Zdravlje: Mogući su bolovi u donjem dijelu leđa i nogama.

Mala riznica velikih misli

**Leonardo da Vinci** (1799 - 1850)

Svaka naša spoznaja počinje sa osjećanjima.

**Winston Churchill** (1874 - 1966)

Bio jednom neki čovjek koji je prodao kožu hijene dok je zvijer još bila živa i koji je poginuo loveći je.

**Buda** (560 - 480 p.n.e.)

Sve što postoji nestvarno je. Jedino kad bi nam mudrost omogućila da to shvatimo, nestalo bi iskušenja svake boli. U tome se sastoji put do čistoće.

**Mahatma Gandhi** (1869 - 1948)

Nenasilje u svojoj dinamičnoj formi znači svjesnu patnju. Ono ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmjeriti se cijelom svojom dušom sa voljom tiranina.

**Ivan Cankar** (1876 - 1916)

Što brbljate! Narod će sam sebi pisati presudu; neće mu je pisati ni frak ni mantija.

Gwinnett General Dentistry
DR. SALIHA M. SHAHZAD
678.380.8797 * 770.978.3292
 WE MOVED! - WELCOMING NEW PATIENTS

- > Treatment of Gum Disease
- > Extractions
- > Root Canals
- > Cosmetic Dentistry
- > Crowns
- > Partial Dentures
- > Lumineers
- > ZOOM - One Hour bleaching

Accepting all Major Insurances/
 Avesis/Doral Dental/Medicaid

3100 Five Forks Trickum Rd, Suite 201,
 Lilburn, GA 30047
www.gwinnettgeneraldentistry.com




Za sve informacije na našem jeziku obratite se
 Hediji 678-380-8797 ili 770-978-3292

REALTY PROFESSIONALS Kupujete ili prodajete kuću?
 Pozovite me...

- * Besplatna market analiza
- * Hud & Foreclosure specijalne ponude
- * Najbolje kamate
- * Brza prodaja Vaše kuće
- * Tax credit od \$7,500.00 prilikom kupovine prve kuće (First-time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne

Armin Mehmedović
 BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
 E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com
www.gwinnettnewhomesonline.com




Nova lokacija - novi ambijent - stari frizer

MACI

Men's Hair Cut Salon

870 New Hope Rd, Suite 100
 Lawrenceville, GA 30045
404-431-3863
 III Salon 678-367-3616





Radno vrijeme: pon-čet 10am-7:30pm, pet-sub 10am-8pm, ned 12pm-3pm.

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

7	4	8	2	9	6	3	5	1
6	1	2	3	4	5	7	8	9
3	5	9	1	8	7	2	6	4
4	9	7	6	2	3	8	1	5
1	3	6	8	5	4	9	7	2
2	8	5	7	1	9	6	4	3
9	7	3	5	6	1	4	2	8
5	2	4	9	7	8	1	3	6
8	6	1	4	3	2	5	9	7

2		9		1	4			5
		3		8	6	9		
		1		5			3	
9		4				1		6
	8			6		4		
		2	1	4		7		
5			8	9		3		1

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.985.0592.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



- Šta znači: TU-TI-TU-TU-TU ?
- Bosanac naručuje dva čaja u sobi 222.

Sin:

- "Tata, tata, a da li je istina što pišu u novinama da Facebook zaglupljuje?"

Tata:

- "Šta, wtf, omg, jbt, lol!"

Mujo se zaposlio u muzeju. Nakon nekoliko dana pozove ga šef:

- "Mujo, nismo zadovoljni tvojim radom."
- "Šta hoćete, radim ovdje tek dva dana, a već sam prodao dva Picasa."

- Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od ranog jutra!

Oglas:

- Potreban vidovnjak za dobro plaćen posao. On će znati gdje se treba javiti.

- Rođendani su veoma korisni!
- Što ih više imaš, to duže živiš!

Sin nekog arapskog šejka studira u Sarajevu. Nakon mjesec dana piše kući:
 - "Bosna je prelijepa, ljudi su jako ljubazni i baš mi se sviđa ovdje. Samo mi je ponekad neprijatno kad idem na fakultet u mom pozlaćenom mercedesu, a neki od mojih profesora izlazi iz tramvaja."
 Poslije nekoliko dana stiže ček na milion dolara sa kratkom porukom roditelja:
 - "Nemoj da nas sramotiš, kupi i ti tramvaj!"

- Kako saobraćajac smanjuje gužvu na kružnom toku?
- Ode na pauzu.

Jedan dan u školi napravili vješalicu za kapute i napisali: SAMO ZA PROFESORE.
 Drugi dan neko na to dodao:
 MOGU SE I KAPUTI OBJESITI!

- Kako terorista iskazuje ljubav djevojci?
- "Oš bona da ti skinem avion s neba!?"

vicēvi

Prodaja

Okolina Zagreba, kuća sa dva trosobna stana, centralno grijanje, garaža, dvorišne zgrade 1000m² okućnice, autobus, autoput.
Tel: +385 91 922 0177

Prodajem kuću u centru Prnjavora, cijena po dogovoru.
Tel: 303-364-8004 (Denver)

Prodajem prikolicu 6x12, registrovana, nova za \$4,700.00.
Fatima Burić. Tel: 678-768-6235

Prodajem nov, nekorišten stan u centru Livna, preko puta hotela Park, dvosoban, 58m².
E-mail: renaeldin@comcast.net ili Tel: (206) 439-9332

Prodajem kuću u Zenici (Janjac), odmah useljiva 1/1 vlasništvo. Površina placa 1352m². Cijena po dogovoru. Tel: 336-454-4281

Prodajem plac na Vlašiću 600m².
Tel: 469-278-0576,
u BiH tel: +387 (32) 655-509 ili +387 (61) 785-366

Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu 65m² ili mijenjam za Banja Luku. Tel: +387 (57) 447-146 ili +387 (65) 568-111

Razno

Mijenjam stan u Tuzli za kamion (D60/450 HP) sa prikolicom (hladnjača 53') u Americi. Stan je 46m², prizemlje, centralno (vrijednost \$45,000).
E-mail: ziozion@gmail.com

Izdajem sobu sa kupatilom na spratu, Grayson.
Tel: 770-696-9384

Izdajem ili prodajem 2 sobe/2 kupatila stan u Decatur-u, GA 30033. Vrlo povoljno, dobra lokacija, bus prevoz blizu.
Tel: 718-688-9695

Izdajem sobu za samce. Cijena povoljna. Sve informacije možete dobiti na tel: 678-630-8126

Izdajem dvosoban stan u Lawrenceville, cijena \$800.00 (struja, voda, gas, kablovska TV uračunati u cijenu).
Tel: 678-377-8698

Telefonska kompanija traži radnicu sa znanjem bosanskog jezika. Pozicija customer service, dobri uslovi zarade i beneficije. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka.
Tel: 770-569-1213

Ako imate rječnike i knjige za učenje engleskog jezika, a više Vam ne trebaju, nazovite 314-644-8675

Čuvala bih jedno ili dvoje djece u svojoj kući u Jacksonville-u.
Tel: 904-727-7062

Upoznavanje

Slobodan udovac bez obaveza 60. Zdrav, pun života. Tražim žensku osobu radi braka.
Tel: 404-929-0974

Slobodna, 30 godina, jedno dijete, traži muškarca do 35 godina radi poznanstva i mogućeg braka. Kontakt putem Europa Magazina. Šifra "Prijedor"

Ja se zovem Šime Glavan i imam 65 god. Tražim žensku osobu od 35 do 55 god. koja bi željela dobrog muža i lijep život. Adresa: 128 Brian Cir, Antioch, TN 37013.
Tel: kuća 615-331-7975, mob. 615-554-4713

Slobodna i bez obaveza, 54 godine, želim upoznati slobodnog muškarca radi poznanstva i mogućeg braka. Volim iskrenost. Kontakt putem Europa Magazina. Šifra "iskrenost"

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Impressum**Europa Magazine****ISSN 1939-3423**

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

Franklin Accounting & Tax Services

- RADIMO POVRAT POREZA I RAČUNOVODSTVO -

4166 Buford Hwy., Suite 1118 - H16 / Atlanta, GA 30345

(Kế bên Atlanta Farmers Market)

Office (404) 325-3320 • Fax (404) 325-3420 • email: FTL@franklincpa.com

Open 7 days a week : 9:00 am - 8:00 pm



Thank you for your confidence in selecting us to provide you the services such as **Income Tax Services, Accounting, Bookkeeping, Insurance Services, Mortgage and Related Services.** Franklin Accounting has been one of the **Fastest growing services company** for the last 21 years. We are committed to excellence when it comes to your tax matters. Our skilled and professional staffs work diligently with the **latest tax law to maximize your tax savings.**

- INCOME TAX PREPARATION FOR ALL STATES
- ACCOUNTING AND BOOKKEEPING)
- SALES TAX - PAYROLL - W2 - FORM 1099
- FORMING/FILING PARTNERSHIP - CORPORATION - LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)
- NEW BUSINESS TAX & CORPORATION CONSULTATION
- HEALTH - LIFE - DENTAL INSURANCES
- IRA - 401K - RETIREMENT

Member of:
National Society of Accountants
National Society of Public Accounts
National Society of Tax Practitioners
National Society of Tax Professionals
Georgia Association of Public Accounts



FRANKLIN (CUÔNG) LY

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



	\$1.290
AUTOMOBIL	
	\$1.390
SUV/VAN	
	\$690
MOTOR	
	\$790
SKUTER	
	\$89
PAKET	
	od \$100
NAMJEŠTAJ (po komadu)	

SELIDBE USA-BOSNA

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Za više informacija na Vašem jeziku obratite se na:

Tel: 678-558-8013